

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Male

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Africa																		
*Algeria, Sétif	0.4	(8.0)	0.2	(6.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	(6.4)	4.5	(79.2)
*Algeria, Batna	0.4	(6.5)	-	-	1.1	(15.1)	0.4	(5.8)	0.2	(2.2)	0.2	(2.9)	0.5	(7.9)	1.9	(29.5)	2.0	(30.2)
*Kenya, Nairobi	0.2	(2.7)	0.1	(0.9)	0.2	(2.3)	0.1	(0.9)	0.1	(0.9)	-	-	0.1	(0.5)	0.6	(6.8)	7.2	(85.1)
Seychelles	0.4	(3.0)	0.5	(3.0)	1.3	(6.1)	-	-	0.4	(3.0)	-	-	0.8	(3.0)	6.1	(27.3)	9.7	(54.5)
*South Africa, Eastern Cape	0.1	(10.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	(90.0)
*Uganda, Kyadondo County	0.1	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	(4.9)	3.8	(91.8)
*Zimbabwe, Harare: African	0.4	(6.3)	0.3	(4.8)	-	-	-	-	0.2	(4.8)	0.2	(1.6)	-	-	0.4	(6.3)	5.9	(76.2)
Central and South America																		
Argentina, Chaco	0.1	(0.6)	0.1	(0.6)	0.0	(0.3)	-	-	-	-	-	-	0.1	(0.6)	-	-	15.1	(98.1)
Argentina, Entre Ríos Province	1.2	(4.7)	0.2	(0.6)	1.5	(5.4)	0.3	(1.1)	0.7	(2.5)	0.1	(0.2)	1.1	(4.2)	4.0	(14.4)	18.3	(66.9)
Argentina, Córdoba	0.6	(2.8)	0.1	(0.4)	0.9	(4.4)	0.0	(0.1)	0.2	(1.3)	0.1	(0.3)	0.5	(2.2)	2.7	(12.7)	15.2	(75.8)
Argentina, Mendoza	0.8	(4.5)	0.2	(1.1)	1.7	(8.8)	0.2	(1.1)	0.4	(2.4)	0.3	(1.6)	1.5	(7.8)	2.9	(15.7)	10.0	(57.0)
Argentina, Tierra del Fuego	1.8	(9.5)	-	-	2.5	(11.9)	-	-	0.3	(2.4)	-	-	2.2	(14.3)	3.4	(16.7)	9.1	(45.2)
Brazil, Aracaju	0.8	(7.8)	0.4	(4.9)	0.9	(9.8)	0.2	(2.0)	0.7	(5.9)	0.1	(1.0)	0.4	(4.9)	2.3	(21.6)	4.0	(42.2)
Brazil, Curitiba	0.8	(6.6)	0.1	(0.5)	0.8	(5.7)	0.1	(0.7)	1.0	(8.3)	0.2	(1.4)	0.5	(3.8)	3.2	(24.4)	6.4	(48.6)
Brazil, Florianópolis	1.7	(7.1)	0.5	(2.1)	2.8	(11.4)	1.0	(5.0)	1.8	(7.1)	0.8	(3.6)	2.5	(10.7)	3.0	(12.1)	10.0	(40.7)
*Brazil, Goiânia	1.1	(6.1)	0.3	(1.9)	1.1	(7.1)	0.1	(1.0)	0.9	(6.3)	0.2	(1.2)	0.6	(4.1)	3.5	(23.1)	7.5	(49.1)
Brazil, Jaú	0.9	(6.3)	0.2	(1.6)	3.0	(17.5)	0.7	(3.2)	0.9	(4.8)	1.5	(9.5)	1.6	(9.5)	5.2	(31.7)	2.8	(15.9)
Brazil, Poços de Caldas	1.4	(10.5)	0.5	(5.3)	0.9	(7.9)	0.4	(2.6)	1.7	(13.2)	0.2	(2.6)	2.0	(18.4)	3.0	(26.3)	1.6	(13.2)
*Chile, Region of Antofagasta	0.7	(5.2)	-	-	0.2	(1.0)	-	-	0.2	(1.0)	0.2	(1.0)	0.6	(5.2)	2.7	(19.8)	8.5	(66.7)
Chile, Bío Bío Province	0.9	(9.4)	0.3	(2.6)	0.9	(9.4)	0.2	(1.7)	0.5	(5.1)	-	-	0.1	(0.9)	3.2	(32.5)	3.5	(38.5)
Chile, Concepción	0.2	(2.1)	0.2	(1.6)	0.7	(5.2)	-	-	0.1	(1.0)	-	-	0.2	(1.6)	0.9	(7.8)	9.8	(80.8)
*Chile, Valdivia	0.6	(7.3)	0.2	(2.1)	0.9	(12.5)	0.1	(1.0)	0.3	(4.2)	-	-	0.1	(1.0)	2.8	(34.4)	2.9	(37.5)
Colombia, Cali	0.9	(8.2)	0.1	(1.1)	1.8	(17.6)	0.1	(1.1)	0.6	(5.8)	0.1	(0.9)	1.2	(11.1)	2.0	(19.5)	3.7	(34.7)
Colombia, Bucaramanga	0.7	(7.5)	0.1	(0.9)	1.4	(14.9)	0.1	(0.9)	0.5	(5.3)	0.2	(1.8)	1.2	(12.7)	2.5	(26.8)	2.8	(29.4)
*Colombia, Manizales	0.4	(4.4)	0.4	(4.4)	1.4	(17.8)	-	-	0.2	(2.2)	-	-	0.7	(7.8)	2.0	(23.3)	3.4	(40.0)
Colombia, Pasto	0.2	(4.7)	-	-	0.8	(16.3)	0.1	(2.3)	0.2	(4.7)	-	-	0.7	(14.0)	0.9	(20.9)	1.6	(37.2)
Costa Rica	0.4	(4.2)	0.1	(0.7)	1.1	(11.9)	0.1	(1.0)	0.5	(5.3)	0.1	(0.5)	0.6	(6.4)	1.9	(19.9)	4.8	(50.0)
Ecuador, Cuenca	0.1	(2.1)	-	-	0.4	(8.5)	0.1	(2.1)	0.4	(8.5)	0.2	(4.3)	0.2	(4.3)	1.3	(29.8)	1.7	(40.4)
Ecuador, Guayaquil	0.4	(6.3)	0.1	(1.2)	0.8	(11.7)	-	-	0.3	(5.4)	0.0	(0.3)	0.3	(4.8)	0.9	(13.8)	3.6	(56.6)
*Ecuador, Loja	-	-	-	-	1.0	(12.0)	0.5	(4.0)	0.4	(4.0)	0.8	(8.0)	0.9	(8.0)	3.1	(32.0)	2.8	(32.0)
*Ecuador, Manabí	0.1	(2.2)	0.1	(1.5)	0.3	(6.7)	0.1	(2.2)	0.2	(3.7)	0.0	(0.7)	0.2	(4.4)	0.6	(14.1)	2.6	(64.4)
Ecuador, Quito	0.6	(7.6)	0.2	(3.0)	0.9	(11.7)	0.1	(1.1)	0.4	(4.9)	0.1	(0.8)	0.5	(6.4)	1.7	(20.8)	3.2	(43.6)
*France, Martinique	2.5	(12.1)	0.1	(0.7)	3.0	(16.6)	2.0	(10.4)	2.4	(11.7)	1.0	(4.9)	1.7	(8.8)	5.6	(28.7)	1.2	(6.2)
*French Guiana	1.2	(8.2)	-	-	4.4	(24.6)	1.2	(6.6)	1.6	(9.8)	0.4	(3.3)	1.2	(6.6)	3.4	(21.3)	3.4	(19.7)
*Jamaica, Kingston and St Andrew	0.8	(8.2)	0.2	(1.5)	1.7	(16.4)	0.6	(6.0)	0.4	(3.7)	0.3	(2.2)	1.0	(9.7)	2.5	(22.4)	3.2	(29.9)
*Peru, Lima	0.7	(6.2)	0.1	(0.8)	2.3	(20.3)	0.2	(1.3)	0.5	(4.4)	0.1	(1.2)	0.8	(6.9)	2.2	(19.8)	4.3	(39.1)
USA, Puerto Rico	2.4	(11.7)	0.3	(1.1)	4.1	(19.8)	0.8	(3.6)	1.4	(6.5)	0.6	(2.9)	2.2	(9.6)	7.5	(33.2)	2.4	(11.7)
Uruguay	0.8	(3.5)	0.4	(1.3)	4.5	(18.7)	0.3	(1.1)	0.7	(3.0)	0.3	(1.2)	2.2	(9.0)	5.2	(21.1)	9.5	(41.2)
North America																		
*Canada, Alberta	5.2	(23.1)	0.6	(2.3)	3.3	(14.6)	1.3	(5.7)	2.0	(8.9)	0.8	(3.4)	1.2	(5.0)	7.8	(34.0)	0.7	(3.1)
Canada, British Columbia	4.5	(21.4)	0.6	(2.0)	3.4	(16.0)	1.0	(4.6)	1.5	(7.0)	0.6	(2.8)	1.2	(5.5)	8.0	(35.3)	1.0	(5.5)
Canada, Manitoba	5.8	(22.3)	0.4	(1.4)	4.1	(16.4)	1.4	(5.6)	2.4	(8.9)	0.9	(3.1)	1.5	(5.4)	9.6	(34.0)	0.8	(2.9)
*Canada, New Brunswick	5.4	(22.5)	0.7	(2.5)	4.8	(19.2)	0.8	(2.8)	2.0	(8.2)	0.7	(2.8)	1.9	(8.0)	8.0	(31.2)	0.7	(2.9)
*Canada, Newfoundland and Labrador	7.6	(20.5)	0.6	(1.3)	4.8	(13.3)	1.8	(4.9)	3.3	(9.2)	1.8	(5.2)	2.4	(6.4)	12.2	(32.7)	2.4	(6.4)
*Canada, Northwest Territories	5.1	(18.9)	-	-	2.3	(5.4)	3.2	(8.1)	3.6	(10.8)	2.4	(8.1)	2.1	(5.4)	12.0	(35.1)	2.9	(8.1)
*Canada, Nova Scotia	6.4	(22.2)	0.6	(1.8)	4.1	(15.0)	1.1	(3.9)	2.5	(8.8)	0.8	(2.7)	1.9	(6.2)	10.4	(34.8)	1.2	(4.5)
*Canada, Nunavut	2.4	(12.5)	-	-	10.7	(37.5)	-	-	-	-	2.7	(6.2)	-	-	9.4	(31.2)	3.4	(12.5)
*Canada, Ontario	4.6	(20.3)	0.7	(2.3)	3.6	(15.8)	0.9	(4.1)	1.7	(7.4)	0.7	(3.2)	1.4	(6.0)	7.8	(32.5)	1.9	(8.4)
*Canada, Prince Edward Island	6.1	(23.8)	0.3	(1.1)	2.7	(10.1)	1.1	(3.7)	2.5	(8.5)	1.1	(3.7)	1.5	(5.3)	11.9	(41.8)	0.4	(2.1)
Canada, Saskatchewan	5.7	(21.3)	0.6	(1.9)	3.2	(12.6)	1.7	(6.5)	2.6	(10.0)	1.3	(4.7)	1.2	(4.5)	9.3	(32.9)	1.3	(5.7)
*Canada, Yukon	2.8	(19.0)	-	-	1.4	(9.5)	1.3	(9.5)	1.0	(4.8)	-	-	-	-	9.1	(52.4)	0.9	(4.8)
USA	3.7	(19.4)	0.6	(2.6)	3.4	(18.1)	0.9	(4.8)	1.7	(8.7)	0.6	(3.2)	1.2	(6.1)	5.9	(28.8)	1.5	(8.2)
USA: White	3.6	(19.8)	0.6	(2.7)	3.3	(18.3)	0.9	(4.8)	1.6	(8.8)	0.6	(3.1)	1.1	(5.9)	5.7	(28.7)	1.4	(8.0)
USA: Black	5.1	(19.4)	0.5	(2.0)	5.0	(18.7)	1.2	(4.5)	2.3	(8.7)	1.1	(4.2)	2.0	(7.5)	6.7	(25.2)	2.6	(9.9)
USA, NPCR	3.7	(19.4)	0.6	(2.6)	3.4	(18.1)	0.9	(4.8)	1.7	(8.7)	0.6	(3.2)	1.2	(6.2)	5.9	(28.7)	1.6	(8.3)
USA, NPCR: White	3.6	(19.7)	0.6	(2.7)	3.3	(18.2)	0.9	(4.8)	1.6	(8.8)	0.6	(3.1)	1.1	(5.9)	5.7	(28.7)	1.5	(8.0)
USA, NPCR: Black	5.2	(19.4)	0.5	(2.0)	5.0	(18.7)	1.2	(4.5)	2.3	(8.6)	1.1	(4.2)	2.0	(7.5)	6.7	(25.2)	2.7	(10.0)
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	1.7	(12.0)	0.2	(1.7)	2.2	(15.2)	0.6	(4.3)	1.1	(8.0)	0.5	(3.3)	1.2	(8.2)	5.9	(40.9)	0.9	(6.3)
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	1.9	(16.5)	0.2	(2.2)	1.8	(14.7)	0.5	(4.6)	1.0	(8.7)	0.3	(2.8)	0.5	(4.7)	3.8	(34.2)	1.3	(11.5)
USA, SEER (18 registries)	3.8	(19.8)	0.6	(2.6)	3.4	(17.8)	0.9	(4.8)	1.7	(8.9)	0.7	(3.4)	1.3	(6.5)	6.2	(30.1)	1.1	(6.1)
*USA, SEER (18 registries): White	3.8	(20.4)	0.6	(2.8)	3.3	(18.0)	0.9	(4.9)	1.7	(9.0)	0.6	(3.3)	1.2	(6.1)	5.9	(29.5)	1.1	(6.0)
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	3.9	(20.8)	0.7	(2.9)	3.4	(18.1)	0.9	(4.8)	1.7	(9.2)	0.7	(3.4)	1.2	(6.1)	5.9	(28.8)	1.1	(6.0)
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	3.1	(17.6)	0.4	(2.3)	3.1	(17.1)	0.9	(5.1)	1.4	(7.9)	0.5	(2.7)	1.1	(6.3)	6.1	(34.8)	1.1	(6.3)
*USA, SEER (18 registries): Black	5.5	(20.6)	0.5	(1.9)	5.2	(19.2)	1.3	(4.9)	2.4	(8.8)	1.1	(4.2)	2.0	(7.5)	6.9	(25.7)	2.0	(7.2)
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	2.0	(12.7)	0.3	(1.7)	2.3	(15.0)	0.6	(3.8)	1.3	(8.5)	0.6	(3.7)	1.4	(8.7)	6.8	(41.1)	0.8	(4.9)
USA, SEER (9 registries)	3.8	(20.6)	0.6	(2.9)	3.3	(17.9)	0.9	(4.9)	1.6	(8.9)	0.6	(3.3)	1.2	(6.2)	5.8	(29.4)	1.0	(5.9)
*USA, SEER (9 registries): White	3.8	(21.4)	0.7	(3.2)	3.2	(18.1)	0.9	(4.9)	1.6	(9.1)	0.6	(3.2)	1.1	(5.7)	5.5	(28.5)	1.0	(5

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Male (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
North America (contd)																		
USA, California	3.5	(19.4)	0.5	(2.4)	3.1	(17.2)	0.9	(5.0)	1.6	(9.0)	0.6	(3.4)	1.2	(6.3)	6.1	(31.8)	0.9	(5.4)
USA, California: White	3.6	(20.3)	0.5	(2.5)	3.0	(17.4)	0.9	(5.2)	1.6	(9.2)	0.6	(3.4)	1.1	(6.0)	5.8	(30.5)	0.9	(5.6)
USA, California: Black	5.9	(22.3)	0.6	(2.2)	5.5	(20.4)	1.3	(5.1)	2.2	(8.4)	1.1	(4.2)	1.5	(5.7)	6.8	(26.0)	1.6	(5.8)
USA, California: American Indian	1.5	(18.8)	0.2	(2.6)	1.8	(21.4)	0.6	(7.7)	1.0	(12.0)	0.1	(0.9)	0.2	(2.6)	2.1	(29.1)	0.3	(5.1)
USA, California, Los Angeles County	3.5	(18.5)	0.4	(2.0)	3.3	(17.6)	0.9	(4.6)	1.7	(8.7)	0.6	(3.1)	1.3	(6.8)	6.6	(32.8)	1.0	(5.6)
*USA, California, Los Angeles County: White	3.5	(19.2)	0.4	(2.1)	3.1	(17.4)	0.9	(5.0)	1.6	(8.8)	0.6	(3.0)	1.3	(6.7)	6.2	(32.1)	1.0	(5.6)
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	3.6	(19.2)	0.6	(2.2)	3.2	(17.7)	1.0	(5.1)	1.8	(9.4)	0.7	(3.4)	1.4	(6.6)	6.4	(30.9)	1.0	(5.5)
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	3.2	(19.3)	0.3	(1.9)	2.9	(16.9)	0.8	(4.9)	1.3	(7.8)	0.4	(2.2)	1.1	(6.8)	5.8	(34.3)	0.9	(6.0)
*USA, California, Los Angeles County: Black	6.6	(23.1)	0.6	(2.2)	6.4	(22.4)	1.1	(4.2)	2.4	(8.4)	1.0	(3.5)	1.2	(4.5)	7.2	(25.3)	1.8	(6.4)
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	1.4	(10.4)	0.3	(1.5)	2.5	(18.1)	0.4	(3.3)	1.2	(8.1)	0.5	(3.0)	1.0	(7.8)	6.8	(41.9)	0.8	(5.9)
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	1.6	(10.3)	0.1	(0.5)	1.1	(6.7)	0.5	(2.6)	1.1	(7.2)	1.1	(6.2)	1.4	(8.8)	8.9	(52.6)	0.9	(5.2)
*USA, California, Los Angeles County: Korean	1.7	(9.9)	0.3	(1.2)	3.9	(21.6)	0.4	(2.5)	1.6	(9.9)	0.7	(3.1)	1.6	(9.3)	7.0	(35.8)	1.4	(6.8)
USA, California, San Francisco Bay Area	3.7	(20.5)	0.5	(2.3)	2.9	(16.0)	1.0	(5.8)	1.8	(9.8)	0.7	(3.6)	1.3	(6.7)	6.3	(31.9)	0.6	(3.3)
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	4.0	(22.4)	0.6	(2.7)	3.0	(16.8)	0.9	(5.6)	1.9	(10.4)	0.7	(3.5)	1.2	(6.2)	5.7	(28.9)	0.6	(3.4)
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	4.1	(23.2)	0.6	(2.6)	2.8	(16.4)	1.0	(5.9)	1.8	(10.6)	0.7	(3.6)	1.1	(6.1)	5.7	(28.5)	0.5	(3.0)
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	3.6	(18.3)	0.4	(2.7)	4.0	(18.9)	0.7	(3.9)	1.9	(9.3)	0.6	(3.0)	1.2	(6.6)	6.2	(31.2)	1.0	(6.0)
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	5.9	(23.6)	0.7	(2.6)	4.7	(18.2)	1.8	(7.1)	2.3	(8.8)	1.2	(4.8)	1.7	(6.5)	6.8	(25.9)	0.7	(2.6)
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	2.0	(13.5)	0.1	(0.3)	1.6	(11.4)	1.2	(6.8)	1.4	(9.8)	0.5	(2.8)	1.2	(7.1)	7.1	(45.2)	0.5	(3.1)
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	1.4	(8.8)	0.1	(0.7)	1.8	(10.9)	0.9	(5.8)	1.0	(6.6)	1.0	(6.6)	1.1	(6.6)	8.2	(50.4)	0.6	(3.6)
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	3.8	(20.8)	0.5	(2.1)	4.3	(20.8)	1.4	(6.2)	1.2	(8.3)	0.7	(4.2)	1.6	(6.2)	7.6	(29.2)	0.7	(2.1)
USA, Colorado	3.5	(22.0)	0.5	(2.8)	2.6	(17.1)	0.8	(5.4)	1.3	(8.6)	0.6	(3.5)	0.9	(5.6)	4.4	(27.6)	1.1	(7.6)
USA, Colorado: White	3.5	(22.0)	0.5	(2.9)	2.6	(17.1)	0.9	(5.6)	1.3	(8.4)	0.5	(3.3)	0.9	(5.6)	4.4	(27.5)	1.1	(7.6)
USA, Colorado: Black	5.1	(27.0)	0.3	(1.6)	3.4	(16.4)	0.5	(2.5)	2.7	(11.5)	1.3	(6.6)	1.0	(4.9)	3.9	(20.5)	1.9	(9.0)
USA, Connecticut	3.8	(20.5)	0.9	(3.9)	3.5	(19.1)	0.8	(4.2)	1.9	(9.6)	0.6	(3.3)	1.3	(6.6)	5.7	(27.8)	0.9	(5.1)
*USA, Connecticut: White	3.7	(20.4)	1.0	(4.1)	3.4	(18.7)	0.8	(4.1)	1.8	(9.5)	0.6	(3.3)	1.2	(6.2)	5.7	(28.3)	0.9	(5.5)
*USA, Connecticut: Black	5.4	(20.9)	0.6	(2.4)	5.9	(23.6)	1.5	(5.9)	3.0	(11.8)	0.9	(3.5)	2.2	(8.7)	5.4	(21.7)	0.3	(1.6)
USA, Delaware	3.2	(17.1)	0.6	(2.7)	2.8	(15.8)	1.2	(6.6)	2.0	(10.3)	0.8	(3.9)	1.5	(7.1)	5.5	(27.4)	1.6	(9.2)
USA, Delaware: White	3.3	(17.6)	0.7	(2.8)	2.6	(15.7)	1.1	(6.4)	2.1	(11.2)	0.8	(3.8)	1.5	(7.3)	5.2	(26.3)	1.5	(8.8)
USA, Delaware: Black	3.5	(14.9)	0.5	(2.5)	3.8	(16.5)	1.9	(8.3)	1.0	(5.0)	1.1	(5.0)	1.5	(6.6)	7.1	(30.6)	2.5	(10.7)
USA, Florida	3.3	(19.2)	0.5	(2.1)	3.2	(18.4)	0.9	(5.5)	1.6	(8.7)	0.6	(3.5)	1.2	(6.0)	5.4	(27.1)	1.7	(9.5)
USA, Florida: White	3.2	(19.2)	0.5	(2.2)	3.0	(18.4)	0.9	(5.5)	1.5	(8.8)	0.6	(3.5)	1.1	(5.8)	5.3	(27.1)	1.6	(9.4)
USA, Florida: Black	4.5	(19.1)	0.4	(1.5)	4.5	(19.4)	1.2	(5.1)	2.0	(8.3)	1.0	(4.4)	1.6	(6.7)	5.8	(25.2)	2.4	(10.3)
USA, Georgia	4.1	(19.7)	0.5	(2.5)	3.8	(18.4)	0.9	(4.6)	1.8	(8.6)	0.7	(3.5)	1.5	(7.3)	5.9	(28.3)	1.5	(7.1)
USA, Georgia: White	3.7	(19.9)	0.6	(2.7)	3.3	(17.8)	0.9	(4.7)	1.7	(8.8)	0.6	(3.2)	1.4	(7.0)	5.7	(29.5)	1.2	(6.4)
USA, Georgia: Black	5.4	(20.0)	0.5	(1.9)	5.5	(19.9)	1.2	(4.3)	2.3	(8.2)	1.2	(4.2)	2.2	(7.9)	6.8	(25.4)	2.3	(8.1)
USA, Georgia, Atlanta	3.9	(19.7)	0.6	(3.1)	4.1	(20.5)	1.0	(4.8)	1.5	(7.6)	0.7	(3.4)	1.6	(7.9)	5.1	(25.7)	1.4	(7.2)
*USA, Georgia, Atlanta: White	3.3	(19.5)	0.6	(3.9)	3.4	(19.7)	0.9	(5.3)	1.4	(8.5)	0.6	(3.4)	1.3	(7.4)	4.6	(26.6)	0.9	(5.7)
*USA, Georgia, Atlanta: Black	5.6	(21.4)	0.5	(2.1)	5.8	(22.1)	1.1	(4.0)	1.8	(6.3)	1.0	(3.6)	2.2	(8.6)	6.2	(24.2)	2.1	(7.8)
USA, Idaho	3.4	(20.0)	0.8	(3.7)	2.9	(16.7)	0.9	(5.6)	1.5	(8.6)	0.8	(4.1)	1.1	(6.2)	5.3	(29.6)	0.9	(5.6)
USA, Illinois	4.3	(20.0)	0.7	(2.8)	4.1	(19.2)	1.0	(4.8)	1.9	(8.7)	0.6	(2.8)	1.4	(6.4)	6.8	(30.0)	1.1	(5.3)
USA, Illinois: White	4.0	(20.0)	0.7	(2.9)	3.7	(18.8)	1.0	(5.1)	1.8	(8.8)	0.6	(2.7)	1.3	(6.2)	6.7	(30.7)	0.9	(4.8)
USA, Illinois: Black	6.7	(21.4)	0.7	(2.3)	7.0	(22.1)	1.1	(3.5)	2.6	(8.6)	1.0	(3.2)	2.3	(7.4)	7.7	(23.8)	2.3	(7.5)
USA, Indiana	4.0	(20.0)	0.6	(2.7)	3.7	(19.1)	1.1	(5.4)	1.9	(9.5)	0.6	(3.1)	1.2	(5.7)	6.0	(28.2)	1.3	(6.4)
USA, Indiana: White	3.9	(20.1)	0.6	(2.8)	3.7	(19.3)	1.1	(5.5)	1.9	(9.6)	0.6	(3.0)	1.1	(5.5)	5.8	(27.9)	1.2	(6.3)
USA, Indiana: Black	5.3	(20.9)	0.3	(1.3)	4.5	(17.5)	1.1	(4.4)	2.2	(9.0)	1.2	(4.9)	2.1	(7.7)	6.7	(26.8)	1.8	(7.5)
USA, Iowa	4.5	(21.8)	0.6	(2.6)	3.7	(17.9)	1.3	(6.3)	2.0	(9.7)	0.7	(3.2)	1.0	(4.4)	6.8	(29.0)	1.0	(5.1)
USA, Kentucky	5.1	(21.1)	0.8	(2.9)	4.2	(17.1)	1.2	(5.1)	2.3	(9.6)	0.8	(3.4)	1.5	(5.9)	7.5	(29.6)	1.2	(5.4)
USA, Louisiana	4.7	(18.8)	0.5	(1.8)	4.4	(17.8)	1.0	(4.2)	2.3	(9.2)	0.9	(3.5)	1.9	(7.2)	8.1	(31.2)	1.5	(6.2)
USA, Louisiana: White	4.3	(19.1)	0.5	(2.0)	4.2	(18.8)	0.9	(4.2)	2.2	(9.5)	0.8	(3.3)	1.5	(6.3)	7.7	(31.6)	1.2	(5.3)
USA, Louisiana: Black	5.8	(18.3)	0.5	(1.5)	5.0	(15.6)	1.3	(4.1)	2.8	(8.8)	1.4	(4.2)	3.0	(9.4)	9.4	(29.8)	2.5	(8.1)
USA, Louisiana, New Orleans	4.0	(17.5)	0.4	(1.9)	4.7	(20.3)	0.6	(2.8)	2.0	(8.7)	0.9	(3.8)	1.9	(8.2)	6.8	(28.9)	1.8	(8.0)
*USA, Louisiana, New Orleans: White	3.7	(18.2)	0.5	(2.5)	4.3	(20.0)	0.6	(3.2)	1.8	(9.6)	0.9	(4.2)	1.6	(7.6)	6.1	(28.1)	1.3	(6.7)
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	4.8	(17.5)	0.3	(1.1)	6.0	(21.3)	0.7	(2.3)	2.3	(8.0)	1.0	(3.4)	2.5	(8.7)	7.8	(27.8)	2.8	(9.9)
USA, Maine	3.8	(20.9)	0.7	(3.4)	2.9	(17.8)	0.7	(4.1)	2.2	(12.9)	0.4	(2.2)	1.0	(5.0)	5.1	(26.7)	1.2	(6.9)
USA, Maryland	3.7	(20.3)	0.6	(2.8)	3.3	(18.7)	0.6	(3.6)	1.5	(8.3)	0.6	(3.1)	1.2	(6.3)	4.9	(26.1)	1.9	(10.8)
USA, Maryland: White	3.6	(21.3)	0.6	(2.9)	3.1	(18.7)	0.7	(4.0)	1.4	(8.4)	0.4	(2.5)	1.1	(6.1)	4.8	(26.6)	1.6	(9.5)
USA, Maryland: Black	4.2	(18.4)	0.6	(2.6)	4.2	(18.6)	0.5	(2.4)	1.9	(8.4)	1.0	(4.5)	1.5	(6.7)	5.2	(23.4)	3.3	(15.0)
USA, Massachusetts	3.5	(20.6)	0.6	(3.1)	3.2	(18.5)	0.8	(4.9)	1.6	(9.0)	0.6	(3.2)	1.2	(6.5)	5.1	(27.6)	1.0	(6.6)
USA, Massachusetts: White	3.5	(20.8)	0.6	(3.2)	3.1	(18.6)	0.9	(5.0)	1.6	(9.2)	0.6	(3.1)	1.1	(6.3)	5.0	(27.2)	1.0	(6.6)
USA, Massachusetts: Black	4.6	(20.8)	0.7	(3.6)	4.7	(20.8)	1.0	(4.3)	1.7	(7.5)	0.8	(3.6)	1.5	(7.5)	5.2	(24.7)	1.5	(7.2)
USA, Michigan	3.4	(19.3)	0.7	(2.9)	3.5	(19.3)	0.9	(5.0)	1.6	(8.7)	0.6	(3.0)	1.1	(6.0)	5.1	(26.4)	1.6	(9.3)
USA, Michigan: White	3.2	(18.8)	0.7	(3.1)	3.3	(19.6)	0.9	(5.0)	1.4	(8.5)	0.5	(2.9)	1.0	(5.7)	5.0	(26.9)	1.6	(9.3)
USA, Michigan: Black	5.8	(22.5)	0.5	(1.9)	4.8	(18.2)	1.4	(5.2)	2.5	(9.5)	1.1	(4.0)	2.1	(7.7)	5.8	(21.5)	2.4	(9.5)
USA, Michigan, Detroit	4.3	(21.6)	0.6	(2.5)	3.8	(19.0)	0.9	(4.6)	1.5	(8.1)	0.7	(3.4)	1.3	(6.4)	5.7	(27.1)	1.3	(7.2)
*USA, Michigan, Detroit: White	3.9	(21.4)	0.6	(

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Male (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
North America (contd)																		
USA, New York State	3.7	(19.4)	0.6	(2.5)	3.6	(18.9)	0.9	(4.8)	1.7	(8.6)	0.7	(3.5)	1.3	(6.5)	6.0	(29.1)	1.3	(6.8)
USA, New York State: White	3.7	(20.0)	0.7	(2.7)	3.4	(18.8)	0.9	(4.9)	1.6	(8.8)	0.7	(3.4)	1.2	(6.1)	5.9	(28.8)	1.1	(6.5)
USA, New York State: Black	4.7	(19.1)	0.5	(2.1)	5.0	(20.3)	1.1	(4.3)	2.0	(8.3)	0.9	(3.8)	1.9	(7.6)	6.5	(26.5)	2.0	(8.0)
USA, North Carolina	3.7	(19.6)	0.7	(3.2)	3.6	(18.7)	1.0	(5.3)	1.6	(8.4)	0.7	(3.3)	1.2	(6.0)	5.6	(28.1)	1.4	(7.4)
USA, North Carolina: White	3.5	(20.0)	0.7	(3.4)	3.3	(18.6)	0.9	(5.2)	1.5	(8.5)	0.6	(3.1)	1.1	(5.6)	5.5	(28.8)	1.2	(6.8)
USA, North Carolina: Black	4.8	(18.6)	0.7	(2.5)	5.0	(19.5)	1.5	(5.7)	2.2	(8.4)	1.0	(4.0)	1.9	(7.3)	6.5	(24.9)	2.4	(9.1)
USA, North Dakota	5.0	(24.4)	0.7	(2.8)	2.8	(14.6)	1.4	(7.8)	1.8	(8.4)	0.9	(4.4)	0.8	(3.2)	7.1	(30.7)	0.9	(3.7)
USA, Ohio	4.0	(20.0)	0.6	(2.6)	3.3	(17.1)	0.7	(3.7)	1.6	(7.9)	0.5	(2.5)	1.3	(6.3)	5.9	(27.9)	2.3	(11.9)
USA, Ohio: White	3.9	(20.0)	0.7	(2.6)	3.2	(17.1)	0.7	(3.6)	1.6	(8.0)	0.5	(2.3)	1.3	(6.1)	5.9	(28.5)	2.2	(11.7)
USA, Ohio: Black	5.5	(21.9)	0.6	(2.4)	4.3	(17.7)	1.1	(4.4)	2.0	(8.1)	1.1	(3.9)	1.9	(7.4)	5.6	(21.1)	3.1	(13.1)
USA, Oklahoma	3.3	(16.4)	0.6	(2.4)	3.6	(18.1)	1.0	(4.7)	1.6	(7.4)	0.7	(3.0)	1.2	(5.5)	6.1	(28.1)	2.9	(14.4)
USA, Oklahoma: White	3.3	(16.9)	0.6	(2.1)	3.7	(18.7)	1.0	(5.1)	1.6	(7.4)	0.6	(2.9)	1.2	(5.7)	5.9	(27.6)	2.6	(13.5)
USA, Oklahoma: Black	3.9	(16.4)	<i>1.1</i>	<i>(4.8)</i>	3.8	(15.3)	<i>0.8</i>	<i>(3.7)</i>	1.9	(7.9)	1.5	(6.3)	<i>0.9</i>	<i>(4.2)</i>	6.1	(25.4)	4.0	(15.9)
USA, Oregon	3.3	(20.2)	0.7	(3.3)	2.7	(16.2)	0.9	(5.4)	1.6	(9.5)	0.5	(3.2)	0.8	(4.7)	5.0	(28.2)	1.4	(9.2)
USA, Oregon: White	3.3	(20.8)	0.7	(3.4)	2.7	(16.5)	0.9	(5.3)	1.6	(9.6)	0.5	(3.1)	0.8	(4.6)	4.8	(27.5)	1.4	(9.3)
USA, Oregon: Black	2.8	<i>(9.4)</i>	<i>0.6</i>	<i>(1.6)</i>	<i>3.9</i>	<i>(14.1)</i>	<i>0.7</i>	<i>(3.1)</i>	<i>4.2</i>	<i>(12.5)</i>	<i>3.0</i>	<i>(9.4)</i>	<i>3.2</i>	<i>(9.4)</i>	9.0	(31.2)	2.9	<i>(9.4)</i>
USA, Pennsylvania	4.0	(20.1)	0.6	(2.6)	3.7	(18.8)	0.9	(4.4)	1.8	(9.1)	0.7	(3.2)	1.3	(5.9)	6.4	(29.0)	1.3	(6.9)
USA, Pennsylvania: White	3.9	(20.4)	0.7	(2.7)	3.6	(19.0)	0.9	(4.5)	1.8	(9.0)	0.6	(3.1)	1.1	(5.6)	6.3	(29.2)	1.2	(6.5)
USA, Pennsylvania: Black	5.1	(19.0)	0.5	(1.8)	4.8	(18.1)	1.0	(3.6)	2.5	(9.7)	1.2	(4.9)	2.5	(8.9)	7.1	(26.4)	2.0	(7.6)
USA, Rhode Island	3.2	(19.9)	0.6	(3.1)	2.9	(18.4)	1.0	(5.6)	1.3	(7.9)	0.6	(3.9)	1.0	(5.6)	4.9	(27.6)	1.3	(8.1)
USA, Rhode Island: White	3.2	(20.2)	0.7	(3.3)	2.8	(18.2)	1.0	(5.8)	1.3	(8.0)	0.6	(3.8)	1.0	(5.5)	4.9	(27.3)	1.2	(7.8)
USA, Rhode Island: Black	<i>2.0</i>	<i>(13.0)</i>	-	-	<i>2.0</i>	<i>(13.0)</i>	<i>0.6</i>	<i>(4.3)</i>	<i>0.4</i>	<i>(4.3)</i>	-	-	<i>1.8</i>	<i>(13.0)</i>	<i>5.1</i>	<i>(39.1)</i>	<i>2.0</i>	<i>(13.0)</i>
USA, South Carolina	3.6	(18.2)	0.7	(3.0)	3.2	(16.8)	0.9	(4.4)	1.7	(8.5)	0.6	(3.0)	1.3	(6.2)	5.9	(28.1)	2.3	(11.7)
USA, South Carolina: White	3.2	(18.2)	0.8	(3.5)	3.1	(17.6)	0.7	(4.0)	1.6	(8.7)	0.5	(2.9)	1.2	(6.0)	5.6	(28.6)	1.9	(10.5)
USA, South Carolina: Black	4.8	(18.4)	0.5	(1.8)	3.8	(14.7)	1.4	(5.4)	2.1	(7.9)	0.9	(3.6)	1.9	(7.2)	7.0	(26.4)	3.8	(14.7)
USA, South Dakota	3.6	(17.7)	0.8	(2.6)	3.7	(18.5)	1.1	(5.8)	1.9	(9.8)	0.5	(2.6)	1.3	(6.1)	6.1	(26.8)	2.2	(10.2)
USA, Tennessee	4.0	(19.4)	0.6	(2.4)	3.7	(17.9)	1.0	(4.9)	1.8	(8.5)	0.7	(3.2)	1.4	(6.7)	6.1	(28.3)	1.8	(8.8)
USA, Tennessee: White	3.8	(19.5)	0.6	(2.5)	3.5	(17.7)	0.9	(4.9)	1.7	(8.5)	0.6	(2.8)	1.3	(6.4)	6.1	(29.3)	1.7	(8.4)
USA, Tennessee: Black	5.4	(18.4)	0.4	(1.5)	5.7	(19.6)	1.4	(5.0)	2.4	(8.4)	1.5	(5.3)	2.5	(8.5)	6.5	(22.2)	3.3	(11.1)
USA, Texas	3.5	(17.2)	0.5	(2.3)	3.5	(17.6)	0.9	(4.2)	1.5	(7.6)	0.6	(2.9)	1.3	(6.3)	6.1	(29.0)	2.6	(12.7)
USA, Texas: White	3.4	(17.6)	0.5	(2.4)	3.4	(17.7)	0.8	(4.2)	1.5	(7.4)	0.6	(2.8)	1.2	(6.1)	6.0	(29.3)	2.5	(12.5)
USA, Texas: Black	4.7	(15.7)	0.5	(1.7)	5.3	(17.7)	1.4	(4.6)	2.5	(8.5)	1.2	(4.2)	2.5	(8.2)	7.6	(25.7)	4.1	(13.7)
USA, Utah	3.4	(23.1)	0.6	(3.5)	2.6	(17.6)	0.6	(4.4)	1.2	(8.0)	0.3	(2.3)	0.9	(6.0)	4.8	(30.2)	0.7	(4.9)
USA, Vermont	3.0	(18.9)	0.7	(3.4)	2.7	(17.9)	1.0	(5.7)	1.4	(9.1)	0.8	(4.5)	0.8	(4.5)	5.0	(28.7)	1.1	(7.2)
USA, Virginia	3.5	(19.4)	0.6	(3.0)	3.3	(18.8)	0.6	(3.6)	1.4	(8.0)	0.6	(3.2)	1.1	(5.8)	5.2	(28.2)	1.8	(10.1)
USA, Virginia: White	3.3	(19.7)	0.6	(3.3)	3.2	(19.4)	0.6	(3.6)	1.3	(8.0)	0.6	(3.3)	1.0	(5.5)	4.9	(28.0)	1.5	(9.2)
USA, Virginia: Black	4.6	(19.8)	0.5	(2.0)	4.1	(17.2)	0.8	(3.4)	1.9	(8.1)	0.7	(3.0)	1.6	(6.7)	6.4	(26.5)	3.2	(13.3)
USA, Washington State	3.5	(20.7)	0.6	(3.2)	2.9	(17.7)	0.8	(4.9)	1.6	(9.6)	0.5	(3.0)	0.9	(5.6)	5.2	(29.0)	1.0	(6.3)
USA, Washington, Seattle	3.6	(21.3)	0.7	(3.8)	2.9	(17.4)	0.8	(4.8)	1.6	(9.4)	0.6	(3.3)	1.0	(5.8)	5.2	(29.7)	0.9	(5.6)
USA, West Virginia	4.8	(20.9)	0.5	(1.9)	3.8	(17.2)	1.0	(4.7)	2.2	(9.2)	0.8	(3.2)	1.5	(6.0)	7.5	(31.3)	1.3	(5.7)
USA, Wisconsin	3.5	(19.5)	0.8	(3.6)	3.3	(18.3)	0.9	(5.4)	1.7	(9.4)	0.6	(3.2)	1.0	(5.4)	5.4	(27.8)	1.2	(7.4)
USA, Wisconsin: White	3.4	(19.9)	0.8	(3.5)	3.1	(18.4)	0.9	(5.5)	1.6	(9.5)	0.6	(3.3)	0.9	(5.2)	5.2	(27.8)	1.1	(7.0)
USA, Wisconsin: Black	4.4	(14.2)	1.0	(4.2)	6.8	(21.3)	1.9	(5.4)	2.6	(8.4)	<i>1.0</i>	<i>(3.3)</i>	3.2	(10.0)	8.1	(26.8)	2.0	(6.3)
USA, Wyoming	4.0	(23.0)	<i>0.4</i>	<i>(2.0)</i>	2.9	(16.9)	1.0	(5.6)	1.1	(6.6)	0.9	(5.4)	0.9	(5.4)	5.3	(29.3)	1.0	(5.9)
Asia																		
Bahrain: Bahraini	<i>0.9</i>	<i>(8.7)</i>	<i>0.2</i>	<i>(1.9)</i>	<i>0.6</i>	<i>(5.8)</i>	-	-	<i>0.4</i>	<i>(4.8)</i>	-	-	-	-	3.7	(34.6)	4.5	(44.2)
Brunei Darussalam	-	-	<i>0.8</i>	<i>(4.7)</i>	-	-	<i>0.5</i>	<i>(3.1)</i>	<i>0.5</i>	<i>(3.1)</i>	<i>0.4</i>	<i>(1.6)</i>	<i>0.6</i>	<i>(3.1)</i>	5.3	(28.1)	10.7	(56.2)
China, Anshan City	0.3	(3.2)	<i>0.0</i>	<i>(0.3)</i>	1.4	(11.6)	0.3	(2.1)	0.4	(3.4)	<i>0.0</i>	<i>(0.1)</i>	0.3	(2.4)	2.9	(23.4)	6.6	(53.4)
China, Beijing	0.5	(4.3)	0.1	(0.6)	1.9	(17.1)	0.4	(3.3)	0.6	(5.5)	0.1	(1.2)	0.6	(5.2)	3.5	(30.3)	3.6	(32.6)
China, Benxi	<i>0.3</i>	<i>(2.1)</i>	<i>0.2</i>	<i>(1.0)</i>	1.0	(7.3)	-	-	<i>0.3</i>	<i>(2.1)</i>	-	-	<i>0.5</i>	<i>(3.5)</i>	2.9	(21.8)	8.7	(62.3)
China, Cixian County	<i>0.4</i>	<i>(6.6)</i>	<i>0.2</i>	<i>(3.9)</i>	<i>0.1</i>	<i>(2.6)</i>	-	-	<i>0.3</i>	<i>(5.3)</i>	-	-	<i>0.2</i>	<i>(2.6)</i>	0.7	(13.2)	4.2	(65.8)
China, Guangzhou	0.4	(2.7)	0.1	(0.5)	2.5	(15.5)	0.6	(3.8)	1.2	(7.3)	0.3	(2.0)	1.1	(7.1)	5.8	(36.1)	3.9	(25.0)
China, Guanyun	<i>0.2</i>	<i>(4.1)</i>	-	-	<i>0.7</i>	<i>(17.4)</i>	<i>0.0</i>	<i>(0.8)</i>	<i>0.2</i>	<i>(5.8)</i>	-	-	-	-	0.9	(24.0)	1.8	(47.9)
China, Haimen County	0.5	(6.4)	<i>0.1</i>	<i>(1.1)</i>	1.5	(21.8)	0.2	(2.9)	0.6	(9.3)	<i>0.1</i>	<i>(0.8)</i>	0.5	(5.6)	1.9	(26.0)	1.9	(26.3)
China, Hangzhou City	0.7	(5.7)	0.1	(0.9)	1.5	(13.2)	0.2	(2.0)	0.6	(5.7)	0.1	(1.2)	0.5	(4.9)	2.0	(18.1)	5.5	(48.2)
China, Harbin City, Nangang District	0.3	(2.8)	<i>0.1</i>	<i>(0.9)</i>	0.5	(4.7)	<i>0.2</i>	<i>(0.9)</i>	<i>0.1</i>	<i>(0.7)</i>	<i>0.1</i>	<i>(0.7)</i>	<i>0.2</i>	<i>(1.6)</i>	1.5	(10.7)	9.5	(76.9)
China, Hefei	0.3	(3.1)	<i>0.1</i>	<i>(0.7)</i>	0.5	(5.2)	<i>0.1</i>	<i>(0.9)</i>	0.3	(3.1)	<i>0.0</i>	<i>(0.5)</i>	<i>0.2</i>	<i>(2.1)</i>	2.5	(24.2)	6.3	(60.3)
China, Hengdong	<i>0.1</i>	<i>(1.9)</i>	<i>0.0</i>	<i>(0.9)</i>	0.5	(9.3)	<i>0.0</i>	<i>(0.9)</i>	0.2	(2.8)	-	-	<i>0.2</i>	<i>(4.6)</i>	0.6	(13.0)	3.6	(66.7)
China, Hong Kong	1.9	(8.4)	0.1	(0.6)	2.8	(13.0)	1.9	(8.8)	2.0	(8.8)	0.9	(4.2)	2.4	(10.7)	9.6	(42.1)	0.7	(3.4)
*China, Huaiyin District, Huai'an	<i>0.1</i>	<i>(2.9)</i>	<i>0.1</i>	<i>(1.4)</i>	<i>0.2</i>	<i>(7.1)</i>	<i>0.0</i>	<i>(1.4)</i>	<i>0.0</i>	<i>(1.4)</i>	-	-	<i>0.0</i>	<i>(1.4)</i>	0.7	(24.3)	1.6	(60.0)
China, Jiangmen	0.8	(4.8)	<i>0.1</i>	<i>(0.4)</i>	4.2	(21.6)	0.8	(4.4)	1.7	(9.7)	<i>0.3</i>	<i>(1.8)</i>	2.3	(11.5)	6.2	(33.5)	2.2	(12.3)
China, Jianhu County	<i>0.0</i>	<i>(1.9)</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>(1.9)</i>	<i>0.1</i>	<i>(1.9)</i>	<i>0.3</i>	<i>(9.6)</i>	-	-	<i>0.1</i>	<i>(3.8)</i>	0.7	(23.1)	1.8	(57.7)
China, Jiashan County	0.9	(5.1)	<i>0.3</i>	<i>(1.7)</i>	2.1	(13.0)	1.0	(6.1)	1.9	(11.3)	<i>0.1</i>	<i>(1.0)</i>	1.8	(9.9)	4.3	(26.6)	3.	

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Male (contd)**

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Asia (contd)																		
*India, Ahmedabad	0.1	(11.8)	0.1	(5.9)	0.0	(2.9)	-	-	0.1	(2.9)	-	-	0.1	(5.9)	0.3	(20.6)	0.7	(50.0)
*India, Bangalore	0.3	(9.2)	0.0	(1.3)	0.2	(6.3)	0.1	(2.4)	0.1	(2.6)	0.1	(1.3)	0.1	(2.7)	0.8	(18.5)	2.2	(55.8)
*India: Barshi, Paranda, and Bhum	0.1	(7.7)	-	-	-	-	-	-	0.1	(7.7)	-	-	-	-	0.1	(7.7)	0.8	(76.9)
*India, Bhopal	0.2	(8.2)	0.0	(1.2)	0.3	(14.1)	0.0	(1.2)	0.0	(1.2)	0.0	(1.2)	0.1	(4.7)	0.2	(11.8)	1.3	(56.5)
*India, Cachar	0.1	(8.2)	0.0	(2.0)	0.4	(24.5)	0.0	(2.0)	0.1	(6.1)	0.0	(2.0)	-	-	0.1	(6.1)	0.7	(49.0)
*India, Chennai	0.5	(11.9)	0.0	(1.1)	0.5	(12.1)	0.2	(4.9)	0.2	(3.8)	0.1	(1.1)	0.2	(5.2)	0.7	(18.2)	1.7	(41.7)
*India, Dindigul, Ambalikkai	0.2	(20.0)	0.0	(1.7)	0.1	(5.0)	0.0	(5.0)	-	-	0.0	(1.7)	0.0	(3.3)	0.2	(20.0)	0.4	(43.3)
*India, Kamrup Urban District	0.2	(6.8)	-	-	0.2	(6.8)	-	-	0.1	(2.7)	-	-	-	-	0.3	(6.8)	2.8	(76.7)
*India, Kollam	0.2	(5.9)	0.1	(2.1)	0.2	(5.4)	0.1	(4.2)	0.2	(6.3)	0.1	(1.7)	0.1	(3.3)	0.8	(24.3)	1.5	(46.9)
*India, Mizoram	0.1	(5.5)	-	-	0.8	(25.5)	-	-	0.2	(5.5)	-	-	0.1	(1.8)	0.1	(3.6)	1.7	(58.2)
*India, Mumbai	0.3	(8.4)	0.0	(1.2)	0.3	(8.4)	0.1	(1.9)	0.2	(4.9)	0.0	(0.9)	0.1	(3.3)	0.8	(22.0)	1.8	(49.2)
*India, Poona	0.2	(5.6)	-	-	0.1	(3.5)	0.0	(0.4)	0.1	(2.2)	-	-	0.1	(2.2)	0.5	(18.2)	1.9	(68.0)
*India, Sikkim State	0.2	(9.1)	-	-	0.3	(18.2)	0.2	(9.1)	0.0	(4.5)	0.1	(4.5)	0.3	(13.6)	-	-	0.8	(40.9)
*India, Tripura	0.1	(5.4)	-	-	0.1	(10.7)	0.0	(1.8)	0.0	(1.8)	-	-	0.1	(5.4)	0.3	(25.0)	0.6	(50.0)
*India, Trivandrum	0.5	(9.7)	0.1	(1.9)	0.3	(7.1)	-	-	0.2	(3.9)	0.1	(2.6)	0.2	(3.9)	1.2	(23.4)	2.2	(47.4)
*India, Wardha	0.2	(14.3)	-	-	0.1	(10.7)	0.1	(10.7)	0.1	(3.6)	0.1	(3.6)	0.1	(3.6)	0.1	(10.7)	0.6	(42.9)
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	0.6	(4.6)	0.2	(2.1)	0.2	(1.4)	0.0	(0.4)	-	-	-	-	0.2	(1.8)	1.3	(11.7)	8.8	(77.9)
Israel	2.7	(11.5)	0.2	(0.7)	4.5	(18.6)	1.4	(5.8)	1.4	(5.6)	1.0	(3.8)	2.0	(8.2)	7.7	(30.7)	3.6	(15.1)
*Israel: Jews	2.8	(12.0)	0.2	(0.6)	4.7	(19.1)	1.4	(5.8)	1.5	(5.9)	0.9	(3.7)	2.0	(8.0)	7.6	(30.1)	3.5	(14.8)
*Israel: Non-Jews, Arab	1.6	(8.8)	0.3	(1.6)	3.1	(16.5)	1.2	(5.8)	0.6	(2.8)	0.9	(4.6)	2.0	(9.7)	6.5	(33.4)	3.3	(16.7)
*Israel: Non-Jews, Other	2.0	(6.1)	0.2	(0.4)	4.2	(12.6)	1.7	(5.7)	1.2	(3.5)	1.2	(3.9)	3.1	(9.6)	13.2	(39.1)	6.7	(19.1)
Japan, Aichi Prefecture	2.0	(7.8)	0.3	(0.8)	5.4	(21.5)	0.1	(0.5)	3.0	(12.0)	0.1	(0.4)	2.3	(8.4)	10.8	(40.3)	1.9	(8.3)
Japan, Fukui Prefecture	2.3	(8.4)	0.2	(0.6)	6.0	(22.9)	0.1	(0.5)	3.9	(14.2)	0.0	(0.1)	2.2	(7.6)	11.6	(40.6)	1.0	(5.1)
Japan, Hiroshima Prefecture	2.5	(9.0)	0.3	(1.0)	5.4	(20.0)	0.4	(1.4)	3.3	(12.1)	0.2	(0.6)	2.3	(7.7)	13.2	(43.8)	1.1	(4.5)
Japan, Miyagi Prefecture	2.2	(8.5)	0.4	(0.9)	6.1	(24.7)	0.2	(0.9)	3.5	(13.8)	0.1	(0.3)	2.2	(7.6)	10.6	(37.4)	1.3	(5.9)
Japan, Nagasaki Prefecture	2.0	(7.2)	0.2	(0.5)	6.2	(21.9)	0.1	(0.3)	4.2	(14.4)	0.1	(0.2)	2.8	(9.0)	13.6	(43.3)	0.8	(3.1)
Japan, Niigata Prefecture	2.4	(8.4)	0.3	(0.7)	6.6	(23.7)	0.1	(0.2)	4.3	(14.5)	0.0	(0.1)	2.3	(7.2)	11.9	(37.4)	1.9	(7.7)
Japan, Osaka Prefecture	1.9	(7.4)	0.3	(0.9)	4.8	(18.3)	0.2	(0.9)	3.2	(12.2)	0.1	(0.5)	2.1	(7.7)	11.6	(42.5)	2.4	(9.6)
Japan, Tochigi Prefecture	1.9	(6.9)	0.4	(1.1)	5.2	(19.9)	0.1	(0.2)	3.3	(12.7)	0.1	(0.2)	2.1	(7.6)	11.4	(41.4)	2.2	(9.9)
Japan, Yamagata Prefecture	2.3	(8.7)	0.4	(0.9)	6.6	(25.3)	0.2	(0.7)	4.5	(15.6)	0.1	(0.2)	2.2	(7.1)	10.6	(35.4)	1.2	(6.1)
*Jordan: Jordanians	1.2	(10.2)	0.1	(1.3)	1.2	(10.4)	0.5	(4.2)	0.5	(4.3)	0.4	(3.6)	0.8	(7.2)	3.6	(30.6)	3.2	(28.2)
Republic of Korea	0.9	(3.6)	0.2	(0.8)	4.8	(17.7)	1.1	(4.0)	2.0	(7.4)	0.3	(1.1)	1.6	(6.0)	12.7	(46.9)	3.4	(12.5)
Republic of Korea, Busan	0.8	(2.9)	0.2	(0.7)	5.2	(18.5)	1.0	(3.9)	1.9	(6.8)	0.3	(1.0)	1.6	(5.7)	12.4	(44.8)	4.6	(15.7)
Republic of Korea, Daegu	0.9	(3.3)	0.1	(0.5)	5.8	(21.3)	1.1	(3.9)	1.7	(6.3)	0.3	(1.1)	1.8	(6.9)	12.7	(46.7)	2.8	(10.1)
Republic of Korea, Daejeon	1.3	(4.2)	0.2	(0.6)	5.4	(18.0)	1.3	(4.0)	1.8	(6.2)	0.2	(0.8)	1.8	(6.0)	13.6	(44.9)	4.6	(15.3)
Republic of Korea, Gwangju	0.5	(1.9)	0.2	(0.6)	5.3	(18.5)	1.8	(6.3)	2.0	(7.3)	0.2	(0.6)	2.0	(7.1)	12.8	(46.5)	3.2	(11.0)
Republic of Korea, Incheon	0.9	(3.3)	0.2	(1.0)	4.9	(17.7)	0.9	(3.2)	2.2	(7.8)	0.2	(0.7)	1.9	(6.8)	13.8	(48.1)	3.3	(11.3)
Republic of Korea, Jeju-do	0.9	(2.8)	0.2	(0.6)	3.9	(13.8)	0.9	(2.8)	1.7	(6.0)	0.2	(0.9)	1.5	(5.0)	12.6	(42.5)	7.7	(25.6)
Republic of Korea, Seoul	1.2	(4.0)	0.2	(0.8)	5.2	(17.1)	1.1	(3.9)	2.3	(7.7)	0.4	(1.4)	1.8	(6.2)	14.6	(48.9)	3.0	(10.1)
Republic of Korea, Ulsan	0.8	(3.3)	0.3	(0.9)	5.6	(19.2)	0.9	(3.4)	1.7	(6.3)	0.1	(0.4)	1.0	(3.7)	11.5	(41.7)	5.4	(21.2)
Kuwait	0.6	(8.0)	0.0	(1.1)	0.3	(4.8)	0.1	(0.5)	0.5	(6.1)	0.1	(2.7)	0.2	(2.1)	2.5	(34.3)	3.1	(40.4)
Kuwait: Kuwaitis	0.9	(7.3)	-	-	0.5	(3.9)	0.1	(0.6)	0.6	(5.1)	0.3	(3.4)	0.5	(3.4)	3.9	(33.1)	5.1	(43.3)
Kuwait: Non-Kuwaitis	0.5	(8.6)	0.0	(2.0)	0.2	(5.6)	0.1	(0.5)	0.5	(7.1)	0.1	(2.0)	0.1	(1.0)	2.2	(35.4)	2.6	(37.9)
*Malaysia, Penang	0.8	(5.4)	0.2	(1.4)	0.8	(6.2)	0.2	(1.1)	0.4	(2.9)	0.3	(2.5)	0.4	(2.9)	3.7	(28.3)	6.5	(49.3)
*Malaysia, Penang: Chinese	1.0	(5.9)	0.3	(1.5)	1.1	(6.8)	0.2	(1.5)	0.5	(2.9)	0.4	(2.4)	0.6	(3.4)	4.6	(28.3)	7.7	(47.3)
*Malaysia, Penang: Malay	0.3	(4.5)	0.1	(2.3)	0.1	(2.3)	-	-	0.1	(2.3)	0.2	(2.3)	-	-	1.6	(22.7)	4.3	(63.6)
*Malaysia, Penang: Indian	0.8	(4.5)	-	-	0.9	(9.1)	-	-	0.5	(4.5)	0.7	(4.5)	0.7	(4.5)	4.2	(36.4)	3.7	(36.4)
*Philippines, Manila	0.5	(3.0)	0.1	(0.8)	0.5	(3.5)	0.0	(0.3)	0.4	(2.8)	0.1	(0.4)	0.5	(3.3)	3.8	(22.8)	9.9	(63.3)
*Philippines, Rizal	0.3	(2.9)	0.1	(0.6)	0.3	(3.0)	0.1	(0.6)	0.3	(2.5)	0.1	(0.6)	0.4	(3.1)	2.6	(19.0)	9.3	(67.8)
Qatar: Qatari	0.5	(2.0)	0.4	(2.0)	0.3	(2.0)	-	-	0.3	(2.0)	-	-	-	-	0.8	(6.1)	12.4	(85.7)
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	0.8	(11.3)	0.1	(2.3)	0.8	(11.1)	0.3	(4.0)	0.4	(6.0)	0.2	(2.3)	0.6	(8.4)	2.5	(34.5)	1.4	(20.0)
Thailand, Bangkok	1.0	(8.0)	0.1	(0.6)	0.8	(6.5)	0.3	(2.2)	0.5	(4.0)	0.2	(1.4)	0.7	(5.5)	3.7	(28.3)	5.5	(43.4)
Thailand, Chiang Mai	0.8	(9.3)	0.1	(1.0)	1.1	(15.2)	0.2	(2.3)	0.5	(6.3)	0.2	(1.8)	0.6	(7.6)	2.3	(28.8)	2.2	(27.8)
Thailand, Chonburi	0.8	(7.1)	0.2	(1.9)	1.0	(8.3)	0.2	(1.3)	0.4	(3.2)	0.2	(1.6)	0.7	(4.8)	2.8	(21.5)	6.4	(50.3)
Thailand, Khon Kaen	0.4	(5.9)	0.1	(2.0)	0.4	(6.8)	0.3	(4.5)	0.4	(5.9)	0.1	(1.4)	0.2	(3.1)	1.7	(25.6)	3.0	(44.8)
Thailand, Lampang	0.5	(7.0)	0.4	(3.3)	1.2	(18.1)	0.2	(3.3)	0.5	(6.0)	0.2	(3.3)	0.6	(7.4)	2.0	(27.9)	1.6	(23.7)
*Thailand, Lopburi Province	0.6	(6.1)	0.2	(1.9)	1.1	(9.4)	0.3	(2.4)	0.6	(5.7)	0.1	(0.9)	1.0	(9.0)	3.5	(30.2)	3.8	(34.4)
Thailand, Songkhla	0.3	(3.5)	0.1	(1.7)	0.3	(4.5)	0.1	(1.7)	0.4	(4.9)	0.1	(1.0)	0.3	(3.8)	2.4	(30.9)	3.6	(47.9)
Turkey, Antalya	1.5	(13.3)	0.1	(1.2)	1.2	(11.5)	0.7	(6.9)	0.7	(6.5)	0.4	(3.8)	1.1	(10.0)	3.2	(28.5)	2.0	(18.3)
Turkey, Bursa	1.6	(13.6)	0.1	(1.3)	1.2	(10.4)	0.5	(4.6)	0.7	(6.2)	0.4	(3.5)	1.0	(8.9)	3.5	(31.1)	2.4	(20.4)
Turkey, Edirne	1.5	(11.4)	0.2	(1.1)	1.2	(10.3)	0.4	(3.2)	0.7	(5.4)	0.7	(4.9)	0.8	(5.4)	4.9	(37.8)	2.7	(20.5)
Turkey, Erzurum	0.7	(8.5)	0.4	(6.1)	1.0	(11.0)	0.3	(3.7)	0.3	(3.7)	0.1	(1.2)	0.7	(8.5)	1.7	(20.7)	2.8	(36.6)
Turkey, Eskisehir	1.0	(6.9)	0.1	(0.9)	2.0	(15.0)	0.3	(1.9)	0.8	(5.6)	0.6	(4.4)	1.7	(11.3)	4.4	(30.4)	3.4	(23.5)
Turkey, Izmir	1.5	(10.7)	0.1	(0.9)	1.6	(11.2)	0.6	(4.4)	0.8	(6.0)	0.5	(3.5)	1.2	(8.4)	4.9	(34.9)	2.8	(20.0)
Turkey, Samsun	1.1	(10.1)	0.1	(0.5)	1.7	(15.2)	0.4	(3.4)	0.6	(5.7)	0.5	(5.2)	1.0	(9.3)	3.6	(32.8)	2.0	(17.8)
Turkey, Trabzon	1.4	(11.3)	0.2	(1.1)	1.3	(11.3)	0.5	(4.2)	0.5	(4								

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Male (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Europe (contd)																		
*France, Bas-Rhin	5.1	(20.5)	0.4	(1.5)	2.8	(11.9)	1.0	(4.1)	1.9	(7.8)	1.3	(5.5)	3.0	(11.8)	9.2	(35.9)	0.2	(1.1)
*France, Calvados	2.5	(13.3)	0.2	(0.9)	2.7	(13.6)	1.4	(6.8)	2.3	(12.1)	0.8	(4.0)	2.4	(11.6)	6.9	(33.4)	0.7	(4.2)
*France, Doubs	3.1	(14.5)	1.0	(2.6)	3.3	(15.8)	1.7	(7.1)	1.8	(8.1)	0.8	(4.2)	2.8	(12.6)	5.9	(29.6)	1.8	(8.6)
*France, Gironde	3.4	(14.9)	0.4	(1.3)	3.8	(16.7)	1.3	(5.7)	1.4	(5.8)	1.2	(4.7)	2.9	(12.2)	8.7	(34.9)	0.8	(3.7)
*France, Haut-Rhin	3.7	(17.5)	0.1	(0.4)	4.1	(18.9)	1.4	(6.3)	1.8	(7.5)	1.2	(4.7)	2.4	(10.6)	7.8	(32.8)	0.3	(1.2)
*France, Hérault	2.8	(13.0)	0.9	(2.2)	3.9	(17.2)	1.5	(7.5)	1.9	(7.3)	1.0	(4.7)	3.0	(12.5)	7.0	(29.8)	1.2	(5.9)
*France, Isère	3.6	(16.7)	0.4	(1.6)	4.0	(20.5)	1.2	(5.8)	1.4	(6.7)	1.2	(5.2)	1.8	(8.0)	7.4	(34.2)	0.3	(1.3)
*France, Lille-Métropole	4.0	(17.3)	0.4	(1.4)	3.0	(11.6)	1.6	(7.3)	1.7	(7.6)	0.9	(4.0)	1.8	(7.3)	10.2	(40.7)	0.7	(2.9)
*France, Limousin	2.1	(10.1)	0.3	(0.7)	4.6	(21.0)	1.5	(7.5)	1.7	(8.0)	1.0	(4.3)	2.7	(10.6)	7.9	(33.6)	0.9	(4.1)
*France, Loire-Atlantique	3.6	(15.1)	0.4	(1.2)	3.7	(15.9)	1.6	(6.3)	2.2	(9.0)	1.3	(5.3)	2.3	(9.2)	9.4	(36.4)	0.4	(1.6)
*France, Manche	3.9	(18.0)	0.1	(0.2)	2.4	(11.2)	1.3	(6.1)	1.9	(9.4)	1.2	(5.7)	1.4	(5.3)	9.3	(40.7)	0.6	(3.3)
*France, Somme	3.9	(16.6)	0.3	(1.0)	3.1	(14.5)	1.3	(6.0)	1.3	(5.2)	0.9	(4.0)	2.6	(11.4)	8.7	(36.6)	1.2	(4.7)
*France, Tarn	2.7	(13.1)	0.7	(1.8)	3.5	(18.1)	1.0	(6.6)	2.0	(9.4)	1.3	(6.0)	2.1	(8.8)	7.9	(35.3)	0.2	(1.0)
*France, Territoire de Belfort	2.1	(9.4)	0.4	(1.2)	4.8	(20.6)	1.5	(7.5)	2.1	(10.0)	2.3	(9.4)	3.8	(15.0)	5.5	(21.9)	1.2	(5.0)
*France, Vendée	2.9	(11.5)	0.4	(1.1)	4.6	(19.4)	1.5	(6.5)	2.1	(8.1)	1.0	(3.4)	3.0	(10.9)	9.3	(34.8)	1.1	(4.4)
Germany, Bavaria	3.1	(13.2)	0.6	(1.7)	3.5	(15.1)	1.3	(5.4)	1.8	(7.6)	0.8	(3.4)	1.3	(5.1)	8.2	(33.5)	3.3	(15.1)
Germany, Bremen	2.7	(13.2)	0.4	(1.4)	3.5	(16.5)	1.5	(7.7)	1.2	(5.9)	0.8	(3.7)	1.5	(7.7)	7.1	(32.9)	2.2	(11.0)
Germany, Hamburg	2.4	(10.2)	0.4	(1.4)	3.5	(15.0)	0.5	(2.3)	1.3	(5.6)	0.4	(1.7)	0.8	(3.6)	7.4	(29.6)	7.5	(30.7)
Germany, Lower Saxony	3.1	(13.2)	0.4	(1.2)	3.7	(15.9)	1.2	(5.2)	1.7	(7.1)	0.8	(3.1)	1.2	(4.8)	8.4	(34.4)	3.4	(15.1)
Germany, Munich	2.8	(13.2)	0.6	(2.1)	3.1	(14.7)	0.9	(4.3)	1.5	(7.1)	0.7	(3.2)	1.2	(5.4)	6.8	(30.3)	4.1	(19.7)
*Germany, North Rhine-Westphalia	3.2	(12.8)	0.4	(1.1)	3.5	(14.6)	1.1	(4.6)	1.6	(6.6)	0.7	(2.8)	1.1	(4.4)	8.5	(33.4)	4.7	(19.7)
Germany, Rhineland-Palatinate	2.7	(11.8)	0.4	(1.3)	3.5	(15.1)	1.3	(5.7)	1.5	(6.2)	0.7	(3.2)	1.1	(4.6)	7.8	(32.9)	4.0	(19.1)
Germany, Saarland	2.9	(13.0)	0.2	(0.6)	2.9	(13.5)	1.1	(5.1)	1.8	(8.5)	0.5	(2.4)	1.2	(5.1)	9.0	(38.7)	3.0	(13.1)
*Germany, Schleswig-Holstein	2.9	(13.0)	0.6	(1.6)	3.5	(16.0)	1.0	(4.5)	1.7	(7.4)	0.7	(3.0)	1.1	(4.3)	7.7	(33.8)	3.5	(16.4)
Iceland	3.4	(16.5)	0.6	(2.2)	3.8	(18.3)	0.1	(0.7)	1.2	(5.7)	0.0	(0.4)	1.1	(4.7)	8.8	(37.3)	3.0	(14.3)
Ireland	5.1	(20.2)	0.6	(1.9)	3.3	(13.2)	1.3	(5.0)	2.1	(8.0)	1.0	(3.7)	1.4	(5.4)	8.9	(33.5)	2.3	(9.0)
*Italy, Aosta Valley	1.7	(7.2)	0.2	(0.5)	4.8	(20.1)	0.7	(2.6)	2.2	(8.2)	0.1	(0.5)	2.5	(8.8)	9.3	(32.5)	5.2	(19.6)
Italy, Barletta	2.2	(11.5)	0.0	(0.3)	4.9	(22.0)	0.4	(2.6)	1.0	(4.6)	0.9	(3.9)	1.4	(6.9)	8.2	(38.2)	1.9	(9.9)
Italy, Bergamo	3.7	(14.6)	0.2	(0.7)	5.6	(22.9)	0.9	(3.6)	1.7	(6.5)	1.0	(4.1)	3.4	(12.7)	7.6	(30.0)	1.2	(5.0)
Italy, Biella	3.8	(13.3)	0.1	(0.3)	4.5	(17.1)	1.7	(5.5)	2.5	(8.1)	1.5	(5.5)	3.1	(9.2)	11.2	(37.9)	0.8	(3.2)
Italy, Caserta	2.7	(11.2)	-	-	4.7	(19.1)	0.4	(1.7)	1.8	(6.6)	0.2	(0.7)	3.1	(12.3)	7.0	(28.1)	5.0	(20.4)
Italy, Catania, Messina, and Enna	2.9	(12.6)	0.1	(0.5)	5.4	(24.5)	0.7	(3.1)	1.3	(5.6)	0.5	(2.3)	3.0	(13.4)	5.8	(25.6)	2.8	(12.5)
Italy, Como	3.0	(9.8)	0.3	(0.9)	6.0	(21.7)	0.5	(1.9)	2.1	(7.7)	0.6	(2.3)	2.9	(10.3)	9.4	(31.3)	3.7	(14.2)
Italy, Cremona	3.0	(13.4)	0.3	(0.9)	5.8	(21.9)	1.1	(4.1)	3.2	(12.2)	1.2	(4.4)	3.5	(13.1)	7.5	(26.2)	0.9	(3.8)
Italy, Ferrara	3.8	(12.4)	0.5	(0.8)	6.1	(21.6)	1.1	(3.9)	2.2	(7.6)	1.9	(5.4)	3.4	(10.4)	10.7	(32.7)	1.3	(5.2)
Italy, Florence and Prato	5.1	(20.1)	0.4	(1.3)	4.0	(17.5)	0.4	(2.2)	1.8	(7.2)	0.8	(3.5)	2.2	(8.7)	7.3	(28.3)	2.5	(11.2)
Italy, Friuli-Venezia Giulia	4.3	(12.4)	0.3	(0.5)	4.2	(12.0)	1.2	(3.6)	2.4	(6.7)	1.1	(3.0)	2.6	(7.4)	12.3	(32.6)	7.8	(21.8)
Italy, Latina	3.3	(12.9)	0.3	(1.0)	5.6	(20.9)	1.0	(4.1)	1.9	(7.4)	0.3	(1.2)	3.8	(14.0)	7.1	(26.7)	3.0	(11.8)
Italy, Lecco	2.5	(7.1)	0.1	(0.3)	5.0	(16.9)	0.2	(1.0)	1.8	(6.2)	0.6	(2.6)	2.2	(6.8)	10.6	(36.7)	6.8	(22.4)
Italy, Lombardy, South, Pavia	3.2	(10.2)	0.0	(0.2)	6.1	(20.9)	0.9	(2.9)	3.1	(10.0)	1.3	(4.1)	2.7	(8.8)	8.6	(27.1)	4.4	(15.9)
Italy, Mantua	1.1	(2.8)	0.1	(0.5)	5.4	(16.9)	-	-	1.5	(4.7)	0.2	(0.5)	3.7	(11.3)	6.2	(19.7)	13.4	(43.7)
Italy, Milan	3.8	(13.9)	0.3	(0.9)	5.9	(21.6)	1.0	(3.7)	2.2	(7.5)	1.0	(3.6)	3.5	(12.1)	8.3	(29.0)	2.2	(7.7)
Italy, Modena	4.6	(15.6)	0.2	(0.5)	5.3	(18.8)	1.3	(4.5)	2.5	(8.8)	1.2	(3.4)	2.7	(9.5)	10.6	(37.2)	0.5	(1.6)
Italy, Monza	4.2	(14.6)	0.4	(1.1)	6.3	(23.0)	0.9	(3.4)	2.2	(7.8)	1.4	(4.7)	3.0	(10.6)	7.9	(28.5)	1.7	(6.4)
Italy, Naples	3.9	(15.3)	0.1	(0.2)	5.4	(20.1)	1.1	(4.1)	1.4	(5.4)	0.9	(3.4)	4.0	(14.5)	7.1	(27.1)	2.6	(9.9)
Italy, Nuoro	3.0	(11.1)	0.1	(0.3)	4.6	(18.2)	1.5	(6.7)	1.5	(5.1)	1.8	(6.4)	3.4	(12.5)	9.8	(38.4)	0.3	(1.3)
Italy, Palermo	3.1	(12.8)	0.3	(0.9)	4.8	(21.2)	1.2	(5.3)	1.3	(5.9)	0.9	(3.3)	2.8	(11.3)	7.6	(30.9)	1.9	(8.5)
Italy, Parma	2.1	(8.5)	0.3	(0.6)	8.3	(31.3)	1.1	(4.7)	1.9	(7.9)	0.8	(2.6)	5.2	(18.7)	6.7	(24.0)	0.4	(1.8)
Italy, Piacenza	4.4	(16.8)	0.1	(0.5)	6.0	(24.6)	1.4	(4.7)	1.8	(7.3)	1.2	(4.2)	3.8	(13.4)	7.1	(25.4)	0.7	(3.1)
Italy, Ragusa and Caltanissetta	2.2	(10.0)	0.3	(1.1)	5.1	(21.2)	1.1	(4.5)	0.9	(4.0)	1.0	(4.1)	3.7	(14.1)	6.1	(23.7)	3.9	(17.2)
Italy, Reggio Emilia	3.5	(16.0)	0.6	(1.6)	4.3	(20.4)	1.0	(4.7)	1.8	(7.8)	1.2	(5.0)	2.0	(7.8)	7.9	(34.9)	0.3	(1.9)
Italy, Romagna	2.7	(11.1)	0.6	(1.2)	5.6	(22.0)	1.2	(4.9)	2.3	(8.3)	0.9	(2.9)	3.8	(13.5)	8.9	(33.5)	0.6	(2.6)
Italy, Sassari	3.0	(11.7)	0.2	(0.8)	4.9	(20.9)	0.7	(3.1)	1.3	(5.1)	0.4	(1.6)	3.3	(13.7)	9.1	(35.9)	1.7	(7.2)
Italy, Sondrio	4.1	(16.3)	0.5	(1.6)	4.5	(17.1)	0.9	(3.7)	2.3	(8.9)	1.0	(3.3)	3.3	(13.8)	6.4	(24.4)	2.6	(11.0)
Italy, South Tyrol	3.6	(16.3)	0.2	(0.9)	3.7	(16.9)	1.9	(7.7)	1.3	(5.6)	0.9	(3.6)	1.3	(5.0)	9.8	(41.2)	0.6	(2.7)
Italy, Syracuse	2.9	(11.5)	0.2	(0.6)	5.8	(23.6)	0.2	(1.2)	1.2	(5.2)	0.5	(2.2)	3.1	(11.9)	5.6	(23.0)	5.1	(20.8)
Italy, Taranto	2.3	(10.4)	0.2	(0.7)	3.3	(15.2)	0.6	(3.3)	1.0	(5.4)	0.9	(3.5)	2.2	(9.3)	6.1	(27.6)	5.3	(24.5)
Italy, Trento	4.6	(14.6)	0.5	(0.6)	5.1	(18.4)	0.8	(2.5)	1.8	(6.6)	0.8	(2.3)	2.5	(8.0)	11.4	(35.5)	4.2	(11.4)
Italy, Turin	3.4	(11.4)	0.4	(0.8)	4.1	(13.8)	1.0	(3.2)	1.5	(5.0)	1.0	(2.9)	1.9	(6.1)	7.4	(24.1)	10.4	(32.5)
Italy, Umbria	5.4	(16.0)	0.4	(0.7)	5.3	(16.6)	1.9	(6.0)	2.5	(6.8)	0.9	(3.1)	3.2	(9.2)	12.5	(35.6)	1.8	(5.8)
Italy, Varese	3.7	(13.4)	0.3	(0.6)	5.0	(19.0)	0.9	(3.5)	1.9	(6.8)	1.5	(5.0)	1.9	(7.0)	8.1	(30.1)	4.1	(14.6)
Italy, Veneto	2.3	(7.1)	0.1	(0.3)	3.4	(10.8)	1.0	(3.4)	1.3	(4.0)	0.6	(2.0)	1.8	(5.8)	8.0	(25.1)	13.1	(41.5)
Latvia	1.9	(11.8)	0.1	(0.7)	2.1	(12.3)	1.2	(6.7)	1.8	(9.6)	1.0	(6.3)	0.9	(5.0)	6.4	(37.8)	1.7	(9.7)
Lithuania	1.7	(9.4)	0.1	(0.7)	2.1	(12.3)	1.1	(6.2)	1.5	(8.6)	1.0	(5.4)	1.1	(6.1)	7.4	(42.0)	1.6	(9.4)
Malta	2.5	(13.1)	0.4	(1.8)	2.7	(13.6)	0.4	(1.6)	0.4	(1.6)</								

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Male (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Europe (contd)																		
Spain, Albacete	2.6	(10.6)	0.3	(1.4)	3.9	(16.0)	1.7	(6.7)	1.9	(7.4)	0.8	(2.8)	2.0	(8.2)	9.0	(37.2)	2.2	(9.6)
Spain, Asturias	2.2	(8.1)	0.2	(0.5)	3.6	(13.3)	0.7	(2.8)	1.5	(5.3)	1.1	(3.5)	1.7	(5.5)	9.1	(33.2)	7.7	(28.0)
Spain, Basque Country	4.1	(11.1)	0.2	(0.5)	4.7	(12.5)	2.6	(6.8)	2.6	(6.4)	1.7	(4.4)	2.9	(7.0)	17.7	(44.7)	2.5	(6.6)
Spain, Canary Islands	3.7	(14.6)	0.3	(1.0)	3.3	(12.7)	1.2	(5.1)	1.7	(6.8)	1.5	(5.7)	2.0	(7.3)	10.7	(41.6)	1.3	(5.2)
Spain, Castellón	2.8	(10.0)	0.1	(0.4)	3.7	(12.5)	1.2	(4.2)	1.7	(5.3)	1.5	(4.9)	2.0	(6.9)	11.1	(37.1)	5.4	(18.8)
Spain, Ciudad Real	2.2	(10.9)	0.1	(0.6)	4.8	(19.3)	0.9	(3.9)	0.8	(3.1)	0.8	(3.3)	1.9	(6.6)	7.2	(30.8)	4.4	(21.4)
Spain, Cuenca	2.6	(12.2)	0.1	(0.4)	2.5	(10.6)	1.1	(4.7)	1.1	(4.7)	0.8	(3.9)	0.9	(3.1)	13.3	(52.5)	1.4	(7.8)
Spain, Girona	3.5	(12.2)	0.7	(1.4)	3.4	(11.0)	1.3	(4.6)	2.1	(6.4)	0.7	(2.5)	1.6	(4.9)	11.2	(36.7)	5.9	(20.3)
Spain, Granada	3.6	(14.6)	0.2	(0.5)	2.7	(10.9)	1.2	(5.4)	2.2	(8.0)	1.2	(4.6)	2.8	(10.0)	10.6	(41.7)	1.1	(4.5)
Spain, La Rioja	4.9	(16.9)	-	-	3.8	(12.2)	1.9	(6.0)	2.6	(8.0)	1.0	(3.7)	2.5	(7.8)	12.9	(42.1)	0.9	(3.3)
Spain, Mallorca	3.4	(13.8)	0.2	(0.5)	2.8	(10.5)	1.1	(4.6)	1.4	(5.2)	1.0	(3.8)	1.9	(7.2)	11.4	(42.7)	3.0	(11.7)
Spain, Murcia	3.1	(11.2)	0.2	(0.5)	4.1	(14.8)	0.9	(3.3)	1.5	(5.5)	1.2	(4.1)	1.8	(6.5)	10.7	(38.2)	4.2	(15.9)
Spain, Navarra	3.1	(11.6)	0.3	(0.7)	4.8	(15.5)	1.2	(4.3)	1.7	(4.8)	0.7	(2.4)	1.8	(4.9)	14.8	(46.2)	2.9	(9.6)
Spain, Tarragona	2.8	(9.1)	0.3	(0.7)	5.1	(15.4)	1.3	(3.9)	1.5	(4.3)	1.5	(3.9)	1.7	(5.2)	12.8	(38.2)	6.4	(19.2)
Switzerland, Fribourg	3.8	(17.7)	0.6	(2.0)	2.7	(14.1)	1.0	(4.4)	1.0	(4.8)	1.0	(4.8)	0.6	(3.2)	8.7	(40.6)	1.8	(8.4)
Switzerland, Geneva	2.8	(16.0)	0.8	(3.0)	2.9	(15.0)	0.9	(5.3)	0.9	(5.0)	0.6	(3.0)	1.9	(9.0)	8.2	(39.8)	0.7	(3.8)
Switzerland, Graubünden and Glarus	2.9	(17.2)	1.2	(4.9)	2.1	(11.8)	0.5	(2.9)	0.9	(5.9)	0.7	(3.9)	1.6	(8.8)	7.6	(41.7)	0.4	(2.9)
Switzerland, Neuchâtel	4.5	(22.0)	0.8	(2.7)	3.1	(16.1)	0.9	(4.8)	1.7	(7.5)	1.0	(4.8)	1.4	(5.9)	7.7	(34.4)	0.3	(1.6)
Switzerland, St Gall–Appenzell	3.2	(16.6)	1.6	(5.9)	3.0	(15.8)	0.8	(4.3)	1.5	(7.1)	0.7	(3.6)	1.3	(6.9)	7.5	(38.5)	0.2	(1.2)
Switzerland, Ticino	3.2	(14.7)	0.4	(1.0)	4.9	(24.0)	0.8	(3.7)	1.7	(7.3)	1.6	(7.1)	1.5	(6.8)	7.8	(32.8)	0.5	(2.7)
Switzerland, Valais	3.5	(18.0)	0.2	(0.6)	3.1	(15.5)	1.2	(6.0)	1.4	(7.9)	0.6	(2.2)	1.6	(7.9)	8.3	(40.4)	0.3	(1.6)
Switzerland, Vaud	3.6	(17.8)	0.6	(2.1)	3.5	(17.6)	0.8	(3.7)	1.2	(5.3)	1.1	(4.7)	1.1	(5.5)	9.0	(40.7)	0.5	(2.7)
Switzerland, Zurich	2.7	(15.9)	0.8	(3.6)	3.3	(18.5)	0.8	(4.5)	1.2	(6.5)	0.6	(3.0)	1.3	(6.8)	7.3	(38.8)	0.3	(2.4)
Ukraine	1.8	(11.5)	0.0	(0.2)	1.5	(9.8)	1.2	(7.7)	1.2	(7.3)	1.1	(7.3)	1.0	(6.4)	6.5	(42.2)	1.2	(7.6)
UK	4.3	(19.8)	0.6	(1.6)	2.5	(11.5)	1.0	(4.6)	1.6	(7.3)	0.9	(3.8)	1.1	(4.9)	8.8	(37.6)	1.9	(8.9)
UK, England	4.2	(19.6)	0.6	(1.7)	2.5	(11.6)	1.0	(4.6)	1.6	(7.3)	0.8	(3.7)	1.1	(4.8)	8.6	(37.5)	2.0	(9.3)
UK, England, East	4.1	(20.4)	0.5	(1.6)	2.7	(13.4)	1.0	(4.9)	1.8	(8.8)	0.8	(4.0)	1.1	(4.9)	8.2	(37.6)	0.9	(4.3)
UK, England, East Midlands	4.4	(20.6)	0.6	(1.7)	2.5	(11.3)	1.0	(4.4)	1.5	(6.8)	0.8	(3.4)	1.0	(4.4)	9.3	(40.1)	1.5	(7.2)
UK, England, London	3.3	(17.5)	0.5	(2.1)	2.0	(10.8)	0.9	(4.4)	1.2	(6.2)	0.7	(3.3)	1.0	(4.9)	6.5	(32.2)	3.6	(18.7)
UK, England, North East	4.8	(20.4)	0.6	(1.5)	2.6	(10.8)	1.2	(5.0)	1.9	(7.9)	0.9	(3.9)	1.3	(5.4)	9.5	(37.8)	1.7	(7.4)
UK, England, North West	4.4	(19.3)	0.5	(1.4)	2.4	(10.5)	1.0	(4.1)	1.7	(7.2)	0.8	(3.4)	1.3	(5.2)	9.3	(38.4)	2.4	(10.5)
UK, England, South West	4.1	(19.1)	0.7	(1.8)	2.8	(13.1)	1.0	(4.7)	1.7	(7.6)	0.9	(3.6)	1.0	(4.5)	9.2	(38.4)	1.5	(7.2)
UK, England, South East	4.1	(19.8)	0.6	(1.7)	2.3	(11.3)	0.9	(4.4)	1.5	(7.1)	0.7	(3.3)	1.0	(4.5)	8.1	(36.1)	2.4	(11.6)
UK, England, West Midlands	4.5	(20.6)	0.6	(1.6)	2.4	(11.1)	1.0	(4.4)	1.6	(7.2)	0.9	(4.1)	1.1	(4.7)	8.6	(37.7)	1.8	(8.5)
UK, England, Yorkshire and The Humber	4.0	(18.8)	0.6	(1.7)	2.6	(12.0)	1.1	(5.2)	1.5	(6.8)	0.9	(4.1)	1.2	(5.1)	9.0	(39.5)	1.4	(6.8)
UK, Northern Ireland	5.5	(21.2)	0.8	(2.2)	3.4	(13.5)	1.2	(4.7)	2.0	(7.3)	0.9	(3.5)	1.7	(6.0)	9.4	(34.0)	2.0	(7.6)
UK, Scotland	5.0	(19.5)	0.5	(1.3)	2.9	(11.2)	1.3	(5.1)	1.9	(7.3)	1.2	(4.4)	1.3	(4.8)	10.4	(38.2)	2.1	(8.3)
UK, Wales	5.1	(22.1)	0.4	(0.9)	2.2	(9.8)	1.2	(4.9)	1.8	(7.3)	1.0	(4.3)	1.2	(4.9)	10.1	(40.0)	1.2	(5.8)
Oceania																		
Australia	4.6	(17.7)	0.8	(2.2)	4.1	(16.0)	1.3	(4.9)	2.5	(9.3)	1.1	(3.9)	1.6	(5.8)	9.7	(34.6)	1.4	(5.5)
Australia, Australian Capital Territory	4.2	(17.1)	1.5	(4.7)	3.3	(13.9)	1.3	(5.4)	1.4	(5.4)	2.3	(8.5)	1.4	(5.4)	9.0	(34.8)	1.2	(4.7)
Australia, New South Wales	4.7	(18.1)	1.0	(2.7)	4.1	(16.3)	1.4	(5.2)	2.7	(10.3)	1.2	(4.4)	1.6	(5.8)	8.5	(31.2)	1.5	(5.9)
Australia, Northern Territory	4.1	(16.8)	-	-	3.0	(13.1)	0.6	(2.2)	1.4	(5.8)	0.8	(3.6)	3.5	(16.1)	8.6	(36.5)	1.5	(5.8)
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	4.0	(18.0)	-	-	3.0	(13.5)	0.5	(1.8)	1.2	(5.4)	0.8	(3.6)	3.2	(15.3)	8.1	(36.0)	1.6	(6.3)
Australia, Northern Territory: Indigenous	4.6	(12.0)	-	-	2.3	(12.0)	1.8	(4.0)	3.0	(8.0)	0.8	(4.0)	5.3	(20.0)	11.8	(36.0)	0.5	(4.0)
Australia, Queensland	4.4	(16.3)	0.7	(2.0)	4.2	(15.4)	1.5	(5.6)	2.7	(9.5)	1.2	(4.1)	1.6	(5.5)	10.7	(36.5)	1.3	(5.1)
Australia, South Australia	4.8	(18.2)	0.4	(1.2)	4.1	(16.3)	1.2	(4.6)	2.4	(8.8)	1.0	(4.0)	1.9	(6.8)	10.1	(35.3)	1.3	(4.8)
Australia, Tasmania	5.6	(18.3)	0.5	(1.3)	4.2	(12.7)	1.5	(4.8)	2.5	(7.9)	0.9	(3.1)	1.6	(5.0)	13.3	(39.4)	2.1	(7.5)
Australia, Victoria	4.7	(18.6)	0.5	(1.5)	4.2	(16.7)	1.0	(4.1)	2.4	(9.2)	0.8	(3.1)	1.4	(5.2)	9.6	(35.1)	1.5	(6.4)
Australia, Western Australia	4.4	(16.7)	1.3	(3.6)	4.1	(16.1)	1.1	(4.3)	1.9	(6.9)	1.0	(3.7)	1.8	(6.6)	10.7	(39.1)	0.7	(3.1)
*France, New Caledonia	3.0	(15.8)	0.4	(2.0)	4.1	(21.8)	0.2	(1.0)	1.2	(5.9)	0.3	(2.0)	2.4	(12.9)	6.5	(33.7)	1.0	(5.0)
New Zealand	4.1	(16.5)	0.6	(1.8)	4.2	(17.0)	1.3	(5.2)	2.1	(8.3)	1.0	(3.7)	1.6	(5.8)	9.9	(36.8)	1.2	(4.9)
*New Zealand: Maori	2.8	(13.1)	0.9	(4.9)	3.3	(13.5)	0.9	(4.5)	1.5	(7.4)	0.8	(3.3)	1.1	(5.7)	9.0	(40.6)	1.5	(7.0)
*New Zealand: Pacific Islander	2.5	(12.2)	0.4	(2.7)	0.7	(4.1)	0.6	(4.1)	0.7	(5.4)	0.2	(1.4)	1.6	(9.5)	8.3	(54.1)	1.3	(6.8)
USA, Hawaii	3.2	(15.7)	0.5	(1.9)	3.4	(16.6)	0.8	(3.4)	1.8	(8.5)	0.9	(3.9)	1.9	(8.5)	8.4	(36.6)	1.0	(5.0)
*USA, Hawaii: White	3.9	(19.3)	0.9	(3.7)	3.8	(19.8)	0.9	(4.0)	1.5	(7.4)	0.8	(4.2)	1.2	(6.2)	6.0	(28.6)	1.3	(6.8)
*USA, Hawaii: Japanese	3.6	(18.3)	0.3	(1.1)	3.5	(15.3)	0.6	(2.7)	2.8	(9.5)	0.9	(3.8)	2.5	(8.4)	10.2	(36.2)	0.8	(4.6)
*USA, Hawaii: Chinese	3.1	(15.1)	-	-	3.2	(17.8)	0.9	(4.1)	2.0	(9.6)	0.3	(1.4)	0.9	(6.8)	7.4	(39.7)	0.8	(5.5)
*USA, Hawaii: Hawaiian	3.0	(13.3)	0.4	(1.8)	3.9	(17.6)	1.2	(4.8)	2.7	(10.9)	0.8	(3.6)	2.3	(9.7)	8.0	(34.5)	0.8	(3.6)
*USA, Hawaii: Filipino	2.7	(10.9)	0.3	(1.5)	3.2	(14.9)	0.4	(2.0)	1.5	(7.4)	0.9	(4.0)	1.7	(7.4)	11.4	(48.5)	0.8	(3.5)
*USA, Pacific Islands	0.8	(6.2)	-	-	0.7	(6.2)	-	-	0.6	(5.0)	-	-	1.2	(10.0)	5.7	(45.0)	3.3	(27.5)

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Female

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Africa																		
*Algeria, Sétif	0.3	(4.0)	0.2	(4.0)	-	-	-	-	-	-	0.1	(0.7)	-	-	0.3	(5.3)	5.8	(86.1)
*Algeria, Batna	0.3	(5.7)	-	-	1.1	(18.0)	0.2	(3.3)	0.1	(0.8)	0.0	(0.8)	1.0	(18.9)	1.8	(33.6)	1.1	(18.9)
*Kenya, Nairobi	0.2	(1.9)	0.1	(2.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	(6.2)	6.6	(89.5)
Seychelles	1.0	(11.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	(29.4)	3.9	(58.8)
*South Africa, Eastern Cape	0.1	(10.0)	-	-	0.0	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	(16.7)	0.8	(70.0)
*Uganda, Kyadondo County	0.3	(8.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	(8.1)	3.4	(83.9)
*Zimbabwe, Harare: African	0.7	(9.8)	-	-	0.1	(1.6)	-	-	0.2	(1.6)	-	-	-	-	0.9	(13.1)	5.1	(73.8)
Central and South America																		
Argentina, Chaco	0.3	(2.3)	0.0	(0.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	(97.3)
Argentina, Entre Ríos Province	1.1	(5.8)	0.1	(0.5)	1.6	(8.0)	0.3	(1.3)	0.7	(3.6)	0.0	(0.2)	0.6	(3.3)	2.8	(12.1)	13.3	(65.4)
Argentina, Córdoba	0.4	(3.2)	0.3	(1.6)	0.4	(3.3)	0.0	(0.1)	0.2	(0.9)	0.0	(0.1)	0.2	(1.7)	1.6	(11.3)	9.8	(77.6)
Argentina, Mendoza	0.9	(6.2)	0.3	(1.9)	1.5	(10.4)	0.1	(0.6)	0.4	(2.9)	0.2	(1.4)	0.9	(6.1)	2.1	(14.3)	7.1	(56.2)
Argentina, Tierra del Fuego	0.6	(3.6)	-	-	1.4	(10.7)	-	-	0.3	(3.6)	-	-	0.3	(3.6)	2.4	(17.9)	6.5	(60.7)
Brazil, Aracaju	0.9	(9.8)	0.6	(7.2)	0.6	(6.5)	0.2	(2.0)	0.5	(5.2)	-	-	0.8	(8.5)	1.8	(19.6)	3.9	(41.2)
Brazil, Curitiba	0.7	(6.9)	0.1	(0.8)	0.7	(6.1)	0.2	(2.2)	0.7	(6.1)	0.2	(1.8)	0.3	(2.6)	2.1	(20.0)	5.6	(53.4)
Brazil, Florianópolis	1.1	(5.6)	0.4	(2.1)	3.3	(18.2)	0.1	(0.7)	0.8	(5.6)	0.7	(3.5)	0.9	(4.9)	2.3	(13.3)	8.6	(46.2)
*Brazil, Goiânia	0.8	(7.2)	0.1	(0.9)	1.0	(8.8)	0.2	(2.1)	1.0	(7.9)	0.1	(0.7)	0.5	(4.2)	2.8	(22.7)	5.4	(45.6)
Brazil, Jaú	1.0	(7.7)	0.2	(1.5)	2.2	(16.9)	1.1	(7.7)	1.5	(12.3)	-	-	1.4	(10.8)	3.7	(26.2)	1.8	(16.9)
Brazil, Poços de Caldas	0.8	(10.5)	-	-	2.7	(26.3)	-	-	0.5	(5.3)	0.3	(2.6)	1.2	(13.2)	1.4	(15.8)	2.4	(26.3)
*Chile, Region of Antofagasta	0.3	(3.7)	0.3	(2.4)	0.5	(4.9)	-	-	0.3	(4.9)	0.1	(1.2)	0.3	(3.7)	1.9	(20.7)	5.1	(58.5)
Chile, Bío Bío Province	1.0	(10.8)	0.3	(2.9)	0.8	(6.5)	-	-	0.5	(5.0)	0.2	(1.4)	0.2	(2.2)	2.5	(26.6)	4.2	(44.6)
Chile, Concepción	0.2	(2.2)	0.1	(0.4)	0.4	(4.4)	-	-	0.1	(1.3)	-	-	0.4	(4.0)	0.7	(6.6)	8.7	(81.1)
*Chile, Valdivia	0.4	(5.2)	0.3	(2.2)	1.4	(12.6)	-	-	0.7	(7.4)	0.1	(1.5)	0.2	(3.0)	3.1	(31.9)	3.0	(36.3)
Colombia, Cali	1.2	(11.7)	0.2	(1.6)	1.5	(15.5)	0.2	(1.5)	0.4	(4.1)	0.2	(1.6)	0.7	(7.0)	2.4	(24.1)	3.2	(33.1)
Colombia, Bucaramanga	1.5	(15.8)	0.2	(1.8)	1.7	(17.6)	0.1	(1.5)	0.5	(4.8)	0.2	(1.5)	1.1	(10.9)	2.1	(21.2)	2.5	(24.8)
*Colombia, Manizales	0.8	(7.2)	0.1	(0.7)	1.3	(13.8)	-	-	0.4	(3.6)	0.1	(0.7)	1.2	(11.6)	1.1	(10.1)	5.0	(52.2)
Colombia, Pasto	0.1	(1.6)	-	-	0.9	(16.1)	0.3	(4.8)	0.3	(6.5)	0.1	(1.6)	0.3	(6.5)	0.6	(11.3)	2.8	(51.6)
Costa Rica	0.6	(6.0)	0.1	(1.3)	1.4	(14.7)	0.0	(0.3)	0.5	(4.9)	0.0	(0.2)	0.8	(7.2)	2.1	(20.2)	4.5	(45.2)
Ecuador, Cuenca	0.6	(11.0)	-	-	0.6	(12.3)	-	-	0.2	(2.7)	0.0	(1.4)	0.6	(11.0)	0.3	(6.8)	2.6	(54.8)
Ecuador, Guayaquil	0.4	(5.7)	0.1	(2.1)	0.8	(12.4)	0.0	(0.5)	0.3	(3.9)	0.0	(0.5)	0.6	(8.2)	1.0	(13.7)	3.5	(53.1)
*Ecuador, Loja	1.7	(11.8)	-	-	0.8	(5.9)	-	-	0.5	(5.9)	0.8	(5.9)	1.1	(11.8)	2.0	(14.7)	4.5	(44.1)
*Ecuador, Manabí	0.3	(6.2)	0.0	(0.6)	0.4	(8.1)	0.1	(2.5)	0.1	(1.2)	-	-	0.1	(1.9)	0.6	(10.6)	3.2	(68.9)
Ecuador, Quito	0.5	(7.1)	0.2	(2.4)	1.1	(14.1)	0.1	(2.1)	0.4	(5.0)	0.0	(0.6)	0.6	(6.8)	1.4	(17.6)	3.3	(44.4)
*France, Martinique	2.9	(20.8)	0.6	(2.2)	2.2	(16.4)	1.1	(7.2)	1.0	(7.5)	0.7	(5.3)	1.3	(6.9)	4.7	(28.6)	0.6	(5.0)
*French Guiana	2.0	(11.7)	0.3	(3.3)	1.5	(10.0)	0.4	(3.3)	0.7	(6.7)	0.4	(3.3)	2.8	(20.0)	3.2	(26.7)	1.7	(15.0)
*Jamaica, Kingston and St Andrew	1.6	(14.6)	0.4	(3.2)	1.4	(14.0)	0.5	(5.1)	0.9	(8.3)	0.2	(1.9)	0.4	(3.8)	2.4	(21.7)	2.7	(27.4)
*Peru, Lima	0.8	(8.0)	0.1	(1.0)	2.4	(23.1)	0.1	(0.7)	0.5	(4.6)	0.0	(0.4)	0.6	(5.4)	1.9	(17.8)	3.9	(39.0)
USA, Puerto Rico	2.3	(15.9)	0.2	(1.3)	3.3	(23.0)	0.6	(3.8)	1.3	(7.8)	0.4	(2.3)	1.4	(8.0)	4.3	(25.2)	1.7	(12.6)
Uruguay	1.0	(5.6)	0.5	(1.5)	3.9	(21.3)	0.2	(1.0)	0.7	(3.2)	0.2	(0.9)	1.6	(7.7)	3.8	(17.2)	7.2	(41.4)
North America																		
*Canada, Alberta	4.3	(25.7)	0.7	(2.8)	3.1	(19.0)	0.8	(4.9)	1.7	(10.3)	0.6	(3.0)	0.8	(4.5)	4.7	(25.4)	0.6	(4.2)
Canada, British Columbia	4.2	(26.1)	0.6	(2.5)	3.1	(19.0)	0.8	(4.7)	1.3	(8.0)	0.5	(2.7)	0.9	(4.6)	4.9	(25.5)	1.0	(6.9)
Canada, Manitoba	5.5	(27.8)	0.5	(1.6)	3.8	(20.5)	0.9	(4.5)	1.9	(9.8)	0.8	(3.4)	0.9	(4.1)	5.4	(24.0)	0.7	(4.4)
*Canada, New Brunswick	5.2	(30.3)	0.4	(1.6)	4.0	(22.7)	0.6	(3.2)	1.3	(7.7)	0.6	(3.1)	1.2	(5.8)	4.9	(22.5)	0.5	(3.2)
*Canada, Newfoundland and Labrador	7.0	(24.7)	0.6	(1.8)	5.3	(18.6)	2.0	(6.6)	3.3	(10.6)	1.3	(4.2)	1.3	(4.1)	6.9	(22.1)	1.9	(7.4)
*Canada, Northwest Territories	5.3	(11.9)	-	-	6.8	(16.7)	1.4	(2.4)	5.2	(11.9)	-	-	2.0	(7.1)	16.0	(45.2)	1.4	(4.8)
*Canada, Nova Scotia	7.2	(28.8)	1.0	(2.5)	4.3	(18.0)	1.1	(4.7)	2.7	(10.7)	0.7	(3.0)	1.6	(5.4)	6.5	(22.6)	0.8	(4.3)
*Canada, Nunavut	6.2	(23.1)	-	-	6.3	(23.1)	1.4	(7.7)	-	-	1.4	(7.7)	2.4	(7.7)	6.8	(30.8)	-	-
*Canada, Ontario	4.4	(25.5)	0.9	(3.3)	3.3	(19.0)	0.7	(4.0)	1.3	(7.6)	0.6	(2.8)	1.0	(5.0)	4.9	(24.2)	1.5	(8.7)
*Canada, Prince Edward Island	5.6	(26.2)	0.8	(2.0)	3.6	(15.8)	1.1	(5.0)	1.7	(7.4)	1.0	(4.5)	0.7	(3.0)	8.1	(30.2)	0.9	(5.9)
Canada, Saskatchewan	5.4	(27.1)	0.6	(1.9)	3.5	(18.6)	1.2	(5.8)	1.6	(8.6)	0.8	(3.9)	0.9	(4.1)	5.3	(23.3)	1.0	(6.7)
*Canada, Yukon	3.5	(18.2)	-	-	2.6	(13.6)	-	-	2.8	(13.6)	-	-	-	-	11.5	(54.5)	-	-
USA	3.5	(23.8)	0.7	(3.0)	3.1	(20.9)	0.7	(4.6)	1.4	(9.0)	0.4	(2.7)	0.9	(5.0)	4.2	(23.0)	1.1	(8.0)
USA: White	3.4	(24.3)	0.7	(3.1)	3.0	(21.2)	0.7	(4.7)	1.3	(9.1)	0.4	(2.6)	0.8	(4.6)	4.0	(22.6)	1.0	(7.9)
USA: Black	4.8	(23.1)	0.6	(2.5)	4.2	(20.2)	0.8	(4.0)	1.8	(8.7)	0.7	(3.5)	1.5	(7.0)	4.8	(22.2)	1.7	(8.8)
USA, NPCR	3.5	(23.8)	0.7	(3.0)	3.1	(20.9)	0.7	(4.6)	1.4	(8.9)	0.4	(2.7)	0.9	(5.0)	4.2	(23.0)	1.1	(8.1)
USA, NPCR: White	3.4	(24.3)	0.7	(3.1)	3.0	(21.2)	0.7	(4.7)	1.3	(9.1)	0.4	(2.6)	0.8	(4.6)	4.0	(22.6)	1.0	(8.0)
USA, NPCR: Black	4.8	(23.1)	0.6	(2.5)	4.2	(20.2)	0.8	(4.1)	1.8	(8.7)	0.7	(3.5)	1.5	(7.0)	4.8	(22.2)	1.7	(8.8)
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	1.8	(16.0)	0.3	(2.6)	1.9	(16.6)	0.5	(4.4)	0.9	(7.5)	0.4	(3.1)	0.9	(7.3)	4.4	(36.1)	0.7	(6.4)
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	2.1	(20.2)	0.2	(2.4)	1.8	(17.3)	0.4	(4.0)	0.9	(8.9)	0.3	(2.7)	0.4	(4.2)	3.0	(29.1)	1.1	(11.3)
USA, SEER (18 registries)	3.6	(24.1)	0.6	(2.9)	3.1	(20.4)	0.7	(4.8)	1.4	(9.1)	0.5	(2.8)	0.9	(5.2)	4.3	(24.3)	0.9	(6.4)
*USA, SEER (18 registries): White	3.5	(24.8)	0.7	(3.0)	3.0	(20.8)	0.7	(4.9)	1.4	(9.2)	0.4	(2.7)	0.8	(4.7)	4.1	(23.4)	0.8	(6.4)
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	3.6	(25.1)	0.7	(3.0)	3.0	(21.1)	0.7	(5.0)	1.4	(9.4)	0.4	(2.7)	0.8	(4.7)	4.2	(22.7)	0.8	(6.3)
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	3.0	(22.7)	0.4	(3.2)	2.5	(19.1)	0.6	(4.2)	1.0	(7.7)	0.3	(2.5)	0.6	(4.9)	4.0	(29.1)	0.8	(6.6)
*USA, SEER (18 registries): Black	5.2	(24.5)	0.6	(2.4)	4.4	(20.3)	1.0	(4.4)	1.9	(8.6)	0.8	(3.7)	1.6	(7.2)	4.9	(21.9)	1.4	(7.1)
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	2.1	(17.1)	0.4	(2.5)	2.1	(16.9)	0.6	(4.4)	1.0	(8.0)	0.4	(3.3)	1.0	(7.3)	4.9	(35.3)	0.6	(5.2)
USA, SEER (9 registries)	3.6	(24.6)	0.7	(3.2)	3.0	(20.3)	0.7	(4.9)	1.4	(9.2)	0.4	(2.7)	0.9	(5.0)	4.2	(23.7)	0.8	(6.2)
*USA, SEER (9 registries): White	3.5	(25.3)	0.7	(3.3)	2.9	(20.7)	0.7	(5.1)	1.3	(9.5)	0.4	(2.5)	0.8	(4.5)	4.0	(22.9)	0.7	(6.1)
*USA, SEER (9 registries): Black	5.4	(26.6)	0.6															

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Female (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9		
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other		
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	
North America (contd)																			
USA, California	3.4	(24.3)	0.5	(2.5)	2.8	(19.7)	0.7	(5.0)	1.2	(8.9)	0.4	(2.9)	0.9	(5.2)	4.3	(25.7)	0.7	(5.9)	
USA, California: White	3.4	(25.3)	0.5	(2.6)	2.8	(20.4)	0.7	(5.0)	1.2	(9.1)	0.4	(2.7)	0.8	(4.6)	4.1	(24.3)	0.7	(6.0)	
USA, California: Black	5.7	(26.7)	0.6	(2.4)	4.1	(19.3)	1.1	(5.2)	1.7	(8.0)	0.8	(3.6)	1.5	(6.9)	4.9	(21.9)	1.1	(6.0)	
USA, California: American Indian	1.5	(24.3)	<i>0.1</i>	<i>(0.9)</i>	1.3	(20.6)	<i>0.2</i>	<i>(2.8)</i>	0.6	(10.3)	<i>0.1</i>	<i>(0.9)</i>	0.5	(9.3)	1.5	(24.3)	<i>0.4</i>	<i>(6.5)</i>	
USA, California, Los Angeles County	3.3	(23.3)	0.5	(2.6)	2.7	(19.1)	0.6	(4.4)	1.2	(8.5)	0.4	(2.8)	0.9	(5.6)	4.8	(28.4)	0.7	(5.4)	
*USA, California, Los Angeles County: White	3.2	(24.2)	0.5	(2.8)	2.6	(19.5)	0.6	(4.5)	1.2	(8.5)	0.4	(2.5)	0.8	(5.1)	4.4	(27.3)	0.7	(5.6)	
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	3.5	(24.8)	0.6	(2.6)	2.8	(19.8)	0.7	(4.7)	1.5	(9.7)	0.5	(2.7)	0.9	(4.9)	4.9	(25.6)	0.7	(5.4)	
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	2.7	(22.9)	0.4	(3.4)	2.2	(19.0)	0.5	(3.9)	0.7	(6.3)	0.2	(2.1)	0.7	(5.6)	3.8	(30.7)	0.7	(6.1)	
*USA, California, Los Angeles County: Black	5.7	(26.1)	0.6	(2.4)	4.5	(20.0)	1.0	(4.4)	1.6	(7.4)	0.9	(3.7)	1.6	(6.5)	5.6	(23.2)	1.2	(6.1)	
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	2.4	(21.5)	<i>0.4</i>	<i>(2.2)</i>	2.6	(21.9)	0.4	(3.7)	1.6	(12.2)	0.7	(4.4)	0.5	(4.4)	3.4	(27.4)	<i>0.2</i>	<i>(2.2)</i>	
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	1.8	(14.7)	<i>0.1</i>	<i>(0.9)</i>	1.4	(10.8)	0.5	(4.3)	0.8	(6.9)	0.3	(2.2)	0.9	(6.5)	6.7	(50.4)	<i>0.5</i>	<i>(3.4)</i>	
*USA, California, Los Angeles County: Korean	2.0	(15.6)	<i>0.2</i>	<i>(1.8)</i>	3.0	(21.0)	<i>0.4</i>	<i>(3.0)</i>	1.2	(8.4)	0.3	(2.4)	0.9	(6.0)	6.3	(38.3)	<i>0.6</i>	<i>(3.6)</i>	
USA, California, San Francisco Bay Area	3.8	(24.5)	0.5	(2.6)	2.8	(18.6)	0.9	(6.0)	1.4	(9.2)	0.5	(3.0)	1.0	(5.6)	4.7	(25.4)	0.7	(5.2)	
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	4.0	(26.1)	0.6	(2.5)	3.0	(19.7)	0.9	(6.0)	1.5	(9.6)	0.5	(2.8)	0.8	(4.8)	4.5	(23.5)	0.6	(5.1)	
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	4.0	(26.4)	0.6	(2.3)	3.0	(19.9)	0.9	(6.1)	1.5	(10.0)	0.5	(2.8)	0.8	(4.7)	4.4	(22.4)	0.7	(5.3)	
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	3.9	(24.0)	0.5	(3.4)	2.9	(18.6)	0.7	(5.1)	1.2	(7.7)	0.3	(2.6)	0.8	(4.9)	5.1	(30.0)	0.5	(3.7)	
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	6.0	(29.4)	0.7	(2.7)	3.2	(16.5)	1.5	(6.6)	1.8	(8.0)	0.7	(3.3)	1.4	(6.9)	4.7	(20.9)	1.2	(5.8)	
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	2.4	(18.6)	<i>0.4</i>	<i>(2.5)</i>	2.5	(17.8)	0.7	(6.1)	1.2	(9.2)	0.5	(3.6)	1.1	(6.7)	4.0	(30.0)	0.6	(5.6)	
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	1.5	(13.5)	<i>0.6</i>	<i>(4.7)</i>	1.4	(12.8)	<i>0.5</i>	<i>(5.4)</i>	0.9	(7.4)	<i>0.4</i>	<i>(3.4)</i>	0.9	(6.8)	5.1	(40.5)	<i>0.5</i>	<i>(5.4)</i>	
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	5.9	(34.3)	<i>0.4</i>	<i>(1.5)</i>	2.4	(14.9)	<i>1.3</i>	<i>(7.5)</i>	<i>0.8</i>	<i>(3.0)</i>	<i>0.6</i>	<i>(4.5)</i>	<i>0.6</i>	<i>(6.0)</i>	3.7	(23.9)	<i>0.6</i>	<i>(4.5)</i>	
USA, Colorado	3.2	(24.9)	0.6	(3.2)	2.6	(20.2)	0.6	(4.4)	1.1	(8.5)	0.4	(2.7)	0.6	(4.6)	3.4	(23.2)	1.0	(8.4)	
USA, Colorado: White	3.2	(25.3)	0.6	(3.4)	2.6	(20.4)	0.6	(4.3)	1.1	(8.3)	0.4	(2.7)	0.6	(4.3)	3.3	(22.8)	1.0	(8.6)	
USA, Colorado: Black	3.8	(21.7)	<i>0.3</i>	<i>(1.7)</i>	3.8	(21.7)	<i>1.1</i>	<i>(6.7)</i>	2.2	(13.3)	<i>0.5</i>	<i>(2.5)</i>	<i>1.2</i>	<i>(6.7)</i>	3.9	(20.8)	<i>1.0</i>	<i>(5.0)</i>	
USA, Connecticut	3.6	(24.7)	1.0	(4.0)	3.1	(22.5)	0.6	(4.6)	1.4	(9.5)	0.3	(2.4)	0.8	(4.8)	3.7	(21.3)	0.7	(6.1)	
*USA, Connecticut: White	3.4	(24.6)	1.1	(4.1)	3.0	(22.7)	0.6	(4.8)	1.3	(9.5)	0.3	(2.3)	0.8	(4.5)	3.6	(21.4)	0.7	(6.1)	
*USA, Connecticut: Black	5.6	(28.3)	<i>0.5</i>	<i>(2.3)</i>	4.0	(21.9)	<i>0.6</i>	<i>(3.4)</i>	1.7	(9.4)	<i>0.6</i>	<i>(3.4)</i>	1.3	(7.5)	3.6	(18.5)	0.7	(5.3)	
USA, Delaware	3.6	(24.2)	1.0	(4.7)	2.7	(19.2)	0.8	(5.5)	1.7	(10.9)	0.6	(3.9)	0.7	(4.2)	3.2	(18.8)	1.0	(8.5)	
USA, Delaware: White	3.5	(25.1)	1.0	(4.5)	2.7	(20.3)	0.9	(6.1)	1.6	(10.3)	0.5	(3.7)	0.5	(3.2)	3.1	(18.3)	0.9	(8.6)	
USA, Delaware: Black	3.9	(20.6)	<i>1.3</i>	<i>(6.1)</i>	2.5	(14.5)	<i>0.4</i>	<i>(2.3)</i>	2.6	(14.5)	<i>0.9</i>	<i>(5.3)</i>	1.6	(8.4)	3.5	(19.8)	1.3	(8.4)	
USA, Florida	3.2	(23.8)	0.5	(2.4)	2.9	(21.5)	0.7	(5.2)	1.3	(9.2)	0.5	(3.0)	0.9	(5.3)	3.7	(21.4)	1.1	(8.2)	
USA, Florida: White	3.1	(24.2)	0.5	(2.4)	2.8	(21.8)	0.7	(5.4)	1.3	(9.5)	0.4	(2.8)	0.8	(5.0)	3.6	(21.0)	1.0	(8.0)	
USA, Florida: Black	4.1	(22.6)	0.6	(2.9)	3.7	(19.8)	0.7	(3.8)	1.4	(7.7)	0.7	(3.8)	1.4	(7.6)	4.3	(22.3)	1.6	(9.5)	
USA, Georgia	3.8	(24.2)	0.6	(3.0)	3.3	(20.5)	0.6	(4.0)	1.5	(9.0)	0.5	(3.0)	1.1	(6.1)	4.1	(23.4)	1.0	(6.9)	
USA, Georgia: White	3.4	(24.6)	0.7	(3.4)	3.0	(20.7)	0.6	(4.1)	1.3	(8.9)	0.4	(2.5)	0.9	(5.6)	4.0	(23.8)	0.8	(6.4)	
USA, Georgia: Black	4.9	(23.5)	0.5	(2.1)	4.4	(20.4)	0.8	(3.7)	2.0	(9.2)	0.9	(4.1)	1.5	(7.0)	4.8	(22.3)	1.5	(7.7)	
USA, Georgia, Atlanta	3.7	(23.8)	0.6	(3.3)	3.6	(22.6)	0.6	(4.0)	1.4	(8.5)	0.5	(3.1)	1.0	(6.2)	3.5	(21.6)	1.0	(6.9)	
*USA, Georgia, Atlanta: White	3.0	(23.2)	0.7	(4.1)	3.1	(23.1)	0.6	(4.9)	1.1	(8.7)	0.2	(1.8)	0.8	(5.6)	3.3	(22.5)	0.7	(6.2)	
*USA, Georgia, Atlanta: Black	5.1	(25.2)	0.5	(2.4)	4.8	(22.4)	0.6	(2.9)	1.8	(8.2)	0.9	(4.4)	1.4	(6.8)	4.1	(20.0)	1.6	(7.7)	
USA, Idaho	3.6	(25.5)	0.6	(2.7)	2.6	(19.9)	0.8	(5.3)	1.2	(8.7)	0.6	(3.1)	0.7	(4.3)	4.1	(25.2)	0.6	(5.4)	
USA, Illinois	4.0	(24.7)	0.7	(3.1)	3.5	(21.7)	0.8	(4.6)	1.5	(9.4)	0.5	(2.6)	0.9	(5.0)	4.6	(23.4)	0.8	(5.7)	
USA, Illinois: White	3.8	(25.1)	0.8	(3.1)	3.3	(21.8)	0.8	(4.8)	1.5	(9.6)	0.4	(2.3)	0.8	(4.5)	4.4	(23.3)	0.7	(5.4)	
USA, Illinois: Black	5.5	(23.4)	0.7	(2.8)	5.1	(21.7)	0.8	(3.4)	2.0	(8.8)	0.9	(3.9)	1.8	(7.3)	5.5	(21.9)	1.5	(6.8)	
USA, Indiana	4.2	(25.4)	0.6	(2.2)	3.6	(22.0)	0.9	(5.1)	1.7	(9.8)	0.5	(2.5)	0.9	(4.7)	4.5	(22.6)	0.9	(5.7)	
USA, Indiana: White	4.2	(25.5)	0.6	(2.2)	3.5	(22.2)	0.8	(5.1)	1.6	(9.7)	0.5	(2.5)	0.9	(4.6)	4.5	(22.8)	0.8	(5.6)	
USA, Indiana: Black	5.8	(26.0)	0.6	(2.3)	4.4	(19.7)	1.2	(5.5)	2.4	(11.0)	0.8	(3.4)	1.4	(6.6)	4.3	(19.9)	1.2	(5.7)	
USA, Iowa	3.9	(25.3)	0.8	(3.0)	3.3	(21.0)	1.0	(6.9)	1.8	(11.1)	0.5	(2.6)	0.8	(3.8)	4.3	(20.2)	0.8	(6.0)	
USA, Kentucky	4.6	(24.8)	0.9	(3.2)	3.8	(21.0)	0.9	(4.8)	1.8	(9.6)	0.7	(3.4)	0.9	(4.4)	4.9	(22.7)	0.9	(5.9)	
USA, Louisiana	4.1	(22.5)	0.5	(2.1)	3.9	(20.9)	0.8	(4.4)	1.9	(9.7)	0.6	(3.0)	1.4	(6.9)	5.4	(25.5)	0.9	(5.0)	
USA, Louisiana: White	3.6	(22.6)	0.6	(2.4)	3.4	(21.0)	0.8	(4.5)	1.7	(10.1)	0.5	(2.7)	1.2	(6.2)	5.1	(26.0)	0.7	(4.5)	
USA, Louisiana: Black	5.3	(22.3)	0.5	(1.7)	5.3	(21.0)	1.0	(4.1)	2.2	(8.9)	0.9	(3.6)	2.2	(8.3)	6.1	(24.0)	1.5	(6.1)	
USA, Louisiana, New Orleans	4.4	(23.8)	<i>0.3</i>	<i>(1.2)</i>	4.2	(24.8)	0.6	(3.3)	1.4	(7.6)	0.3	(1.8)	1.1	(6.0)	5.4	(26.2)	0.9	(5.3)	
*USA, Louisiana, New Orleans: White	4.3	(24.9)	<i>0.2</i>	<i>(1.1)</i>	3.9	(26.9)	0.5	(3.4)	1.6	(9.2)	<i>0.3</i>	<i>(1.3)</i>	1.0	(5.2)	4.8	(23.3)	0.6	(4.7)	
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	4.8	(22.7)	<i>0.4</i>	<i>(1.4)</i>	4.8	(21.7)	0.7	(2.9)	1.0	(5.1)	<i>0.4</i>	<i>(2.2)</i>	1.5	(7.2)	6.4	(30.3)	1.4	(6.5)	
USA, Maine	3.8	(26.3)	0.8	(3.7)	2.6	(19.7)	0.6	(4.4)	1.3	(10.0)	0.2	(1.7)	0.7	(4.3)	4.0	(22.2)	0.9	(7.7)	
USA, Maryland	3.3	(23.0)	0.7	(3.6)	3.3	(22.1)	0.6	(3.7)	1.3	(9.2)	0.4	(2.6)	1.0	(5.9)	3.5	(20.3)	1.3	(9.6)	
USA, Maryland: White	3.2	(23.7)	0.8	(3.9)	3.0	(22.7)	0.5	(3.9)	1.3	(9.8)	0.3	(2.3)	0.8	(5.1)	3.3	(19.7)	1.0	(9.0)	
USA, Maryland: Black	4.1	(22.4)	0.7	(3.3)	4.0	(21.5)	0.7	(3.6)	1.5	(8.1)	0.6	(3.0)	1.4	(7.0)	3.9	(20.6)	1.9	(10.6)	
USA, Massachusetts	3.4	(24.8)	0.8	(3.5)	3.0	(21.5)	0.6	(4.4)	1.3	(9.2)	0.4	(2.3)	0.8	(5.0)	4.1	(22.6)	0.8	(6.7)	
USA, Massachusetts: White	3.4	(25.1)	0.8	(3.5)	3.0	(21.8)	0.6	(4.4)	1.3	(9.2)	0.4	(2.4)	0.8	(5.0)	4.0	(21.9)	0.7	(6.7)	
USA, Massachusetts: Black	4.2	(25.4)	<i>0.4</i>	<i>(2.8)</i>	2.6	(17.7)	0.8	(4.6)	1.5	(9.2)	<i>0.2</i>	<i>(1.4)</i>	1.0	(5.7)	4.5	(26.5)	1.0	(6.7)	
USA, Michigan	3.4	(23.7)	0.6	(2.9)	3.1	(22.3)	0.7	(4.8)	1.3	(9.0)	0.3	(2.3)	0.8	(4.9)	3.7	(21.1)	1.2	(9.0)	
USA, Michigan: White	3.2	(23.9)	0.6	(2.8)	3.0	(22.5)	0.7	(4.9)	1.2	(9.3)	0.3	(2.1)	0.7	(4.6)	3.5	(20.8)	1.2	(9.0)	
USA, Michigan: Black	4.8	(24.0)	0.7	(3.3)	4.4	(22.3)	0.9	(4.6)											

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Female (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
North America (contd)																		
USA, New York State	3.5	(23.2)	0.8	(3.3)	3.1	(21.1)	0.7	(4.6)	1.3	(8.7)	0.4	(2.7)	1.0	(5.4)	4.4	(23.7)	1.0	(7.2)
USA, New York State: White	3.5	(24.0)	0.9	(3.5)	3.0	(21.2)	0.7	(4.7)	1.3	(9.0)	0.4	(2.6)	0.9	(4.8)	4.3	(23.1)	0.9	(7.1)
USA, New York State: Black	4.0	(22.2)	0.6	(2.7)	3.9	(21.4)	0.7	(4.1)	1.4	(7.6)	0.6	(3.1)	1.5	(8.0)	4.5	(23.2)	1.2	(7.8)
USA, North Carolina	3.5	(23.5)	0.8	(3.7)	3.1	(20.6)	0.7	(4.2)	1.3	(8.8)	0.4	(2.7)	0.8	(4.8)	4.1	(24.2)	1.0	(7.5)
USA, North Carolina: White	3.2	(23.8)	0.9	(4.1)	2.8	(20.7)	0.6	(4.2)	1.2	(8.9)	0.4	(2.5)	0.7	(4.5)	4.0	(24.4)	0.9	(6.9)
USA, North Carolina: Black	4.6	(23.3)	0.5	(2.4)	4.2	(20.8)	0.8	(4.2)	1.7	(8.2)	0.6	(3.2)	1.2	(5.8)	4.7	(22.8)	1.7	(9.3)
USA, North Dakota	3.5	(23.7)	0.9	(3.1)	3.3	(20.2)	1.3	(8.2)	2.0	(13.6)	0.8	(4.1)	0.7	(3.4)	4.0	(19.0)	0.6	(4.7)
USA, Ohio	3.8	(24.7)	0.7	(3.1)	3.1	(20.2)	0.6	(3.7)	1.3	(8.4)	0.4	(2.3)	0.9	(4.9)	4.1	(22.1)	1.4	(10.7)
USA, Ohio: White	3.7	(24.8)	0.8	(3.1)	3.0	(20.4)	0.6	(3.7)	1.3	(8.4)	0.4	(2.3)	0.8	(4.6)	4.1	(22.1)	1.4	(10.7)
USA, Ohio: Black	4.8	(24.8)	0.6	(2.8)	3.4	(18.6)	0.7	(4.0)	1.7	(8.6)	0.5	(2.5)	1.3	(6.8)	3.8	(20.0)	2.0	(11.8)
USA, Oklahoma	3.2	(20.8)	0.6	(2.7)	3.3	(20.7)	0.6	(3.8)	1.2	(7.2)	0.4	(2.4)	1.0	(5.1)	4.6	(23.7)	2.1	(13.5)
USA, Oklahoma: White	3.1	(21.2)	0.6	(2.5)	3.2	(21.3)	0.5	(3.8)	1.2	(7.4)	0.4	(2.2)	0.9	(4.8)	4.5	(23.8)	1.9	(13.0)
USA, Oklahoma: Black	4.5	(20.6)	1.1	(4.6)	4.1	(18.3)	1.0	(3.7)	1.4	(6.0)	1.0	(4.1)	2.2	(9.6)	4.3	(19.3)	2.8	(13.8)
USA, Oregon	3.2	(24.4)	0.8	(3.8)	2.6	(19.4)	0.8	(5.9)	1.3	(9.7)	0.4	(2.7)	0.6	(3.8)	3.5	(21.1)	1.1	(9.1)
USA, Oregon: White	3.2	(24.6)	0.8	(3.8)	2.5	(19.2)	0.8	(6.0)	1.3	(9.8)	0.4	(2.7)	0.6	(3.8)	3.5	(21.1)	1.0	(9.0)
USA, Oregon: Black	4.6	(25.0)	0.4	(2.5)	4.7	(25.0)	1.4	(10.0)	1.5	(10.0)	0.5	(5.0)	-	-	1.7	(10.0)	2.1	(12.5)
USA, Pennsylvania	3.9	(24.7)	0.8	(2.9)	3.3	(21.3)	0.8	(4.7)	1.5	(9.3)	0.5	(3.0)	0.9	(4.7)	4.4	(22.2)	1.0	(7.2)
USA, Pennsylvania: White	3.8	(25.0)	0.8	(2.8)	3.3	(21.7)	0.8	(4.9)	1.5	(9.3)	0.5	(2.9)	0.9	(4.7)	4.3	(22.1)	0.9	(6.6)
USA, Pennsylvania: Black	5.0	(25.5)	0.8	(3.6)	3.8	(18.8)	0.7	(3.5)	1.8	(9.4)	0.8	(3.7)	1.0	(5.3)	4.9	(22.8)	1.2	(7.4)
USA, Rhode Island	3.5	(24.8)	0.7	(3.2)	2.5	(20.2)	0.8	(5.3)	1.2	(8.4)	0.5	(3.1)	0.8	(4.9)	4.0	(23.8)	0.8	(6.3)
USA, Rhode Island: White	3.6	(25.2)	0.7	(3.1)	2.5	(20.4)	0.7	(5.1)	1.2	(8.5)	0.4	(3.1)	0.8	(4.8)	3.9	(23.4)	0.8	(6.3)
USA, Rhode Island: Black	2.0	(11.8)	0.9	(5.9)	2.5	(17.6)	1.2	(8.8)	1.5	(8.8)	0.7	(5.9)	2.5	(11.8)	4.0	(26.5)	0.3	(2.9)
USA, South Carolina	3.6	(22.7)	0.8	(3.6)	3.2	(20.1)	0.6	(3.9)	1.4	(8.4)	0.6	(3.0)	1.0	(5.3)	4.3	(23.3)	1.4	(9.8)
USA, South Carolina: White	3.2	(22.8)	0.9	(4.0)	2.9	(20.5)	0.5	(3.8)	1.2	(8.2)	0.4	(2.7)	0.8	(4.6)	4.2	(23.3)	1.2	(10.0)
USA, South Carolina: Black	4.8	(22.3)	0.7	(2.6)	4.1	(19.7)	0.9	(4.1)	1.8	(8.7)	0.9	(3.8)	1.5	(6.7)	4.9	(22.5)	1.9	(9.6)
USA, South Dakota	3.5	(24.1)	0.8	(3.0)	3.7	(25.4)	0.6	(3.7)	1.5	(9.8)	0.4	(2.2)	0.7	(4.1)	4.0	(19.4)	1.2	(8.2)
USA, Tennessee	4.0	(24.4)	0.6	(2.7)	3.5	(21.5)	0.8	(4.4)	1.4	(8.6)	0.5	(2.7)	1.0	(5.7)	4.2	(22.2)	1.2	(7.8)
USA, Tennessee: White	3.9	(25.2)	0.7	(2.9)	3.3	(21.5)	0.7	(4.4)	1.4	(8.6)	0.4	(2.3)	0.9	(5.2)	4.2	(22.3)	1.1	(7.7)
USA, Tennessee: Black	4.7	(20.8)	0.4	(1.7)	4.8	(21.9)	1.1	(4.7)	2.0	(8.8)	0.9	(4.3)	1.8	(8.0)	5.0	(21.5)	1.6	(8.3)
USA, Texas	3.1	(21.6)	0.6	(3.0)	2.9	(20.0)	0.6	(3.6)	1.3	(8.4)	0.4	(2.5)	0.8	(5.2)	3.9	(23.2)	1.8	(12.6)
USA, Texas: White	3.0	(22.0)	0.6	(3.2)	2.8	(20.1)	0.5	(3.6)	1.2	(8.2)	0.4	(2.3)	0.8	(4.8)	3.8	(23.1)	1.7	(12.6)
USA, Texas: Black	4.5	(20.1)	0.5	(2.2)	4.3	(19.2)	0.8	(3.7)	2.2	(9.5)	0.7	(3.3)	1.6	(7.2)	5.0	(21.9)	2.8	(12.9)
USA, Utah	3.1	(27.1)	0.6	(3.7)	2.2	(17.8)	0.4	(3.4)	1.0	(8.5)	0.4	(2.7)	0.7	(5.3)	3.6	(26.3)	0.6	(5.3)
USA, Vermont	3.6	(28.6)	0.8	(3.8)	2.2	(19.0)	0.6	(4.8)	0.9	(6.9)	0.6	(4.0)	0.2	(2.5)	3.7	(22.5)	0.9	(8.0)
USA, Virginia	3.2	(21.9)	0.6	(3.3)	3.0	(20.9)	0.6	(4.2)	1.4	(9.6)	0.4	(2.9)	0.9	(5.3)	3.6	(21.7)	1.3	(10.2)
USA, Virginia: White	3.0	(22.2)	0.7	(3.6)	2.9	(21.7)	0.6	(4.3)	1.2	(9.5)	0.4	(2.6)	0.8	(5.0)	3.5	(21.3)	1.1	(9.7)
USA, Virginia: Black	4.3	(22.7)	0.5	(2.1)	3.8	(19.7)	0.7	(3.5)	2.0	(10.6)	0.8	(3.7)	1.2	(6.0)	4.1	(20.3)	2.0	(11.3)
USA, Washington State	3.3	(24.9)	0.7	(3.3)	2.7	(19.7)	0.7	(4.6)	1.3	(9.3)	0.4	(2.8)	0.7	(4.2)	4.2	(24.7)	0.8	(6.6)
USA, Washington, Seattle	3.3	(24.6)	0.8	(4.0)	2.6	(19.3)	0.6	(4.4)	1.3	(8.9)	0.5	(3.0)	0.7	(4.5)	4.3	(25.8)	0.6	(5.4)
USA, West Virginia	4.9	(29.7)	0.6	(1.9)	3.1	(19.0)	0.8	(4.9)	1.3	(7.4)	0.4	(2.1)	1.0	(5.0)	4.8	(23.9)	0.9	(5.9)
USA, Wisconsin	3.4	(23.7)	0.9	(3.6)	3.1	(22.5)	0.7	(5.0)	1.3	(9.6)	0.3	(2.2)	0.7	(4.1)	3.9	(21.3)	1.0	(7.9)
USA, Wisconsin: White	3.3	(23.8)	0.9	(3.7)	3.0	(22.8)	0.7	(5.2)	1.3	(9.9)	0.3	(2.1)	0.7	(4.1)	3.8	(21.2)	0.9	(7.2)
USA, Wisconsin: Black	6.2	(27.4)	0.7	(3.1)	5.1	(22.1)	0.4	(1.8)	1.7	(7.5)	0.9	(4.0)	1.1	(5.3)	5.6	(24.3)	1.1	(4.4)
USA, Wyoming	3.3	(26.6)	0.7	(3.3)	2.7	(18.4)	0.6	(4.7)	1.5	(9.9)	0.4	(2.5)	0.6	(4.4)	3.8	(24.1)	0.8	(6.3)
Asia																		
Bahrain: Bahraini	0.5	(5.7)	0.2	(2.3)	0.3	(4.5)	0.1	(1.1)	0.4	(4.5)	0.1	(1.1)	0.3	(4.5)	3.0	(36.4)	3.0	(39.8)
Brunei Darussalam	-	-	0.2	(1.9)	0.6	(3.8)	-	-	0.6	(3.8)	-	-	-	-	5.0	(35.8)	8.2	(54.7)
China, Anshan City	0.2	(2.4)	0.0	(0.2)	1.6	(16.2)	0.2	(1.5)	0.3	(2.8)	0.1	(0.8)	0.3	(3.4)	2.0	(19.9)	5.1	(52.9)
China, Beijing	0.5	(5.4)	0.2	(1.5)	2.0	(21.9)	0.2	(2.0)	0.5	(5.5)	0.1	(0.9)	0.4	(4.2)	2.6	(25.8)	2.9	(32.8)
China, Benxi	0.2	(2.3)	0.3	(3.1)	1.3	(11.3)	-	-	0.2	(1.6)	-	-	0.0	(0.4)	1.9	(17.5)	7.1	(63.8)
China, Cixian County	0.1	(1.2)	-	-	0.2	(3.5)	-	-	0.1	(2.4)	-	-	0.1	(2.4)	0.5	(8.2)	5.0	(82.4)
China, Guangzhou	0.5	(3.9)	0.1	(0.5)	2.3	(18.5)	0.6	(4.9)	1.0	(7.5)	0.2	(1.4)	0.8	(6.5)	4.1	(31.4)	3.1	(25.4)
China, Guanyun	0.1	(4.2)	0.0	(1.1)	0.6	(16.8)	-	-	0.2	(6.3)	-	-	0.0	(1.1)	0.6	(21.1)	1.5	(49.5)
China, Haimen County	0.6	(9.3)	0.1	(0.5)	1.4	(20.5)	0.1	(1.9)	0.7	(10.1)	-	-	0.3	(3.2)	1.8	(24.5)	1.8	(29.9)
China, Hangzhou City	0.6	(6.7)	0.2	(1.6)	1.3	(14.6)	0.2	(2.4)	0.4	(5.3)	0.1	(1.2)	0.3	(3.8)	1.4	(15.7)	4.3	(48.7)
China, Harbin City, Nangang District	0.3	(2.9)	0.1	(1.3)	0.5	(4.8)	-	-	0.2	(2.7)	-	-	0.0	(0.5)	1.1	(11.5)	7.1	(76.3)
China, Hefei	0.4	(4.8)	0.1	(1.8)	0.6	(7.3)	0.1	(0.9)	0.3	(3.9)	0.0	(0.3)	0.2	(2.7)	1.3	(16.7)	4.8	(61.5)
China, Hengdong	0.2	(3.6)	-	-	0.5	(10.8)	-	-	0.3	(6.0)	-	-	0.1	(1.2)	0.7	(15.7)	2.7	(62.7)
China, Hong Kong	1.8	(11.9)	0.2	(0.9)	2.8	(16.5)	1.4	(8.7)	1.8	(10.8)	0.6	(3.5)	1.6	(9.4)	6.0	(34.4)	0.5	(4.0)
*China, Huaiyin District, Huai'an	0.1	(3.0)	0.1	(3.0)	0.2	(6.0)	0.0	(1.5)	0.0	(1.5)	-	-	-	-	0.3	(11.9)	2.1	(73.1)
China, Jiangmen	0.6	(4.2)	-	-	3.7	(26.8)	0.4	(3.7)	1.7	(11.6)	0.2	(2.1)	1.0	(7.9)	4.4	(32.1)	1.6	(11.6)
China, Jianhu County	0.2	(11.8)	-	-	0.1	(5.9)	-	-	0.1	(2.9)	-	-	0.1	(5.9)	0.2	(8.8)	1.2	(64.7)
China, Jiashan County	1.4	(10.6)	0.2	(0.9)	1.5	(12.8)	0.8	(7.0)	1.2	(8.4)	0.2	(2.2)	0.7	(5.7)	3.3	(26.9)	3.0	(25.6)
China, Jiaxing City	1.2	(12.1)	0.1	(0.8)	1.8	(17.3)	0.2	(2.0)	0.9	(8.5)	0.2	(2.0)	0.8	(8.1)	2.3	(21.0)	2.7	(28.2)
China, Lianyungang	0.1	(1.3)	0.0	(0.6)	0.3	(7.1)	0.0	(0.6)	0.1	(2.6)	-	-	0.1	(2.6)	1.0	(21.2)	2.8	(64.1)
China, Linzhou County	0.2	(3.9)	0.0	(0.5)	0.8	(11.8)	0.2	(3.0)	0.2	(3.9)	0.0	(0.5)	0.3	(4.9)	0.9	(14.8)	3.6	(56.7)
China, Liuzhou	0.4	(2.6)	0.2	(1.1)	2.3													

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Female (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Asia (contd)																		
*India, Ahmedabad	-	-	0.0	(5.9)	0.1	(11.8)	-	-	-	-	-	-	0.0	(5.9)	0.2	(35.3)	0.3	(41.2)
*India, Bangalore	0.3	(10.8)	0.1	(1.8)	0.2	(6.9)	0.0	(1.1)	0.1	(2.2)	0.0	(0.2)	0.0	(1.5)	0.6	(20.6)	1.6	(54.9)
*India: Barshi, Paranda, and Bhum	0.2	(18.8)	-	-	0.3	(18.8)	-	-	0.1	(6.2)	-	-	-	-	0.2	(12.5)	0.6	(43.8)
*India, Bhopal	0.1	(3.0)	-	-	0.3	(13.4)	0.1	(6.0)	0.0	(1.5)	0.0	(1.5)	0.1	(7.5)	0.2	(11.9)	1.0	(55.2)
*India, Cachar	0.2	(14.6)	0.1	(12.2)	0.1	(7.3)	-	-	-	-	-	-	0.2	(12.2)	0.2	(14.6)	0.4	(39.0)
*India, Chennai	0.4	(14.8)	0.0	(0.3)	0.4	(13.1)	0.1	(4.5)	0.1	(3.1)	0.1	(2.0)	0.1	(3.6)	0.6	(18.7)	1.2	(39.9)
*India, Dindigul, Ambilikikai	0.1	(12.5)	-	-	0.0	(6.2)	0.0	(6.2)	0.0	(3.1)	0.0	(3.1)	0.0	(6.2)	0.1	(12.5)	0.3	(50.0)
*India, Kamrup Urban District	0.1	(5.9)	-	-	0.2	(5.9)	-	-	0.1	(3.9)	-	-	-	-	0.4	(15.7)	2.1	(68.6)
*India, Kollam	0.2	(8.7)	0.0	(1.0)	0.1	(6.2)	0.1	(3.1)	0.1	(3.6)	0.0	(1.5)	0.1	(4.6)	0.8	(35.4)	0.8	(35.9)
*India, Mizoram	0.2	(9.4)	-	-	0.4	(15.1)	-	-	0.1	(3.8)	0.1	(1.9)	0.1	(3.8)	0.2	(9.4)	1.7	(56.6)
*India, Mumbai	0.3	(10.6)	0.1	(2.0)	0.3	(9.6)	0.0	(0.9)	0.1	(4.6)	0.0	(0.7)	0.1	(3.0)	0.7	(22.2)	1.4	(46.6)
*India, Poona	0.1	(4.8)	0.0	(0.7)	0.1	(4.1)	0.0	(1.4)	0.1	(2.7)	-	-	0.0	(2.7)	0.3	(17.0)	1.1	(66.7)
*India, Sikkim State	0.4	(17.4)	-	-	0.2	(8.7)	0.2	(8.7)	0.1	(4.3)	0.1	(4.3)	-	-	0.2	(8.7)	1.0	(47.8)
*India, Tripura	0.1	(7.0)	0.0	(4.7)	0.1	(11.6)	0.0	(2.3)	-	-	-	-	0.1	(7.0)	0.2	(18.6)	0.4	(48.8)
*India, Trivandrum	0.3	(9.8)	0.0	(1.0)	0.1	(4.9)	-	-	0.0	(1.0)	0.1	(2.0)	0.2	(4.9)	0.7	(26.5)	1.4	(50.0)
*India, Wardha	0.1	(7.7)	-	-	0.1	(7.7)	-	-	-	-	-	-	0.1	(7.7)	0.2	(30.8)	0.3	(46.2)
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	0.4	(4.7)	0.2	(3.0)	0.1	(0.9)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	(14.0)	7.3	(77.4)
Israel	2.6	(14.1)	0.2	(0.9)	3.4	(18.5)	0.9	(5.0)	1.1	(5.7)	0.7	(3.5)	1.6	(7.6)	6.2	(29.1)	2.7	(15.6)
*Israel: Jews	2.7	(14.4)	0.2	(0.9)	3.5	(19.0)	0.9	(5.2)	1.1	(5.6)	0.7	(3.6)	1.6	(7.5)	6.1	(28.3)	2.6	(15.6)
*Israel: Non-Jews, Arab	1.8	(10.2)	0.1	(0.7)	2.5	(14.5)	0.9	(5.1)	0.9	(5.5)	0.5	(3.0)	1.3	(8.1)	6.5	(38.1)	2.6	(14.8)
*Israel: Non-Jews, Other	3.5	(15.7)	0.1	(0.4)	3.8	(15.3)	0.4	(2.1)	1.7	(7.5)	1.0	(3.9)	1.8	(7.8)	6.8	(29.2)	4.1	(18.1)
Japan, Aichi Prefecture	1.8	(10.6)	0.3	(1.2)	4.3	(25.8)	0.1	(0.6)	2.3	(12.9)	0.1	(0.5)	1.3	(6.3)	7.0	(32.7)	1.2	(9.6)
Japan, Fukui Prefecture	1.8	(11.7)	0.4	(1.4)	4.5	(28.7)	0.0	(0.3)	2.2	(13.1)	0.0	(0.1)	1.5	(6.6)	7.3	(30.8)	0.8	(7.3)
Japan, Hiroshima Prefecture	2.3	(13.2)	0.2	(1.2)	4.6	(27.3)	0.1	(1.0)	2.4	(12.8)	0.2	(0.7)	1.2	(5.6)	7.6	(32.5)	0.6	(5.8)
Japan, Miyagi Prefecture	2.3	(12.8)	0.3	(0.9)	5.8	(31.6)	0.1	(0.5)	2.6	(13.6)	0.0	(0.1)	1.2	(4.8)	6.3	(25.9)	1.1	(9.9)
Japan, Nagasaki Prefecture	2.1	(11.8)	0.2	(1.0)	5.2	(29.4)	0.1	(0.4)	2.7	(13.1)	0.0	(0.2)	1.5	(6.0)	8.2	(31.9)	0.6	(6.2)
Japan, Niigata Prefecture	2.4	(12.8)	0.4	(1.2)	5.6	(30.9)	0.0	(0.1)	2.7	(13.9)	0.1	(0.1)	1.1	(4.8)	6.6	(25.4)	1.2	(10.9)
Japan, Osaka Prefecture	2.0	(11.4)	0.3	(1.4)	4.1	(24.7)	0.1	(0.8)	2.1	(11.6)	0.1	(0.4)	1.3	(6.1)	7.1	(32.7)	1.3	(11.0)
Japan, Tochigi Prefecture	1.8	(11.4)	0.3	(0.9)	4.2	(26.0)	0.0	(0.2)	2.4	(13.9)	0.1	(0.3)	1.0	(4.8)	6.9	(30.3)	1.1	(12.1)
Japan, Yamagata Prefecture	2.8	(15.0)	0.2	(0.6)	5.7	(33.7)	0.1	(0.7)	2.7	(14.4)	0.1	(0.2)	1.1	(4.5)	5.8	(23.4)	0.7	(7.6)
*Jordan: Jordanians	0.9	(8.7)	0.2	(2.7)	0.8	(7.6)	0.3	(2.9)	0.4	(4.1)	0.3	(3.3)	0.8	(8.9)	3.1	(32.3)	2.9	(29.5)
Republic of Korea	0.9	(5.9)	0.2	(1.6)	3.5	(23.3)	0.7	(4.5)	1.1	(7.6)	0.1	(0.9)	0.7	(4.7)	6.3	(39.9)	1.6	(11.6)
Republic of Korea, Busan	0.8	(5.5)	0.2	(1.0)	3.6	(23.7)	0.6	(4.0)	1.0	(6.8)	0.1	(0.9)	0.9	(5.8)	5.8	(37.4)	2.2	(14.8)
Republic of Korea, Daegu	0.9	(6.1)	0.3	(1.5)	4.0	(26.1)	0.5	(3.1)	1.2	(7.9)	0.1	(0.8)	0.8	(5.0)	6.0	(37.9)	1.7	(11.7)
Republic of Korea, Daejeon	0.7	(4.3)	0.3	(1.6)	4.0	(23.8)	0.9	(5.2)	1.2	(7.3)	0.2	(0.9)	0.9	(5.1)	6.8	(41.0)	1.8	(10.8)
Republic of Korea, Gwangju	0.5	(3.3)	0.2	(1.3)	4.1	(26.8)	0.9	(6.7)	1.3	(8.7)	0.1	(0.5)	0.8	(5.1)	5.8	(39.3)	1.1	(8.3)
Republic of Korea, Incheon	0.9	(5.8)	0.3	(1.9)	3.5	(21.4)	0.6	(3.6)	1.3	(8.1)	0.1	(0.6)	0.8	(5.0)	7.2	(43.7)	1.5	(9.8)
Republic of Korea, Jeju-do	1.0	(7.6)	0.1	(0.6)	2.4	(19.1)	0.5	(3.6)	1.1	(7.6)	0.1	(0.3)	0.4	(3.3)	6.0	(40.0)	2.3	(17.9)
Republic of Korea, Seoul	1.1	(6.4)	0.3	(1.6)	3.6	(22.1)	0.8	(4.6)	1.3	(7.7)	0.2	(0.9)	0.8	(4.8)	7.2	(42.8)	1.5	(9.1)
Republic of Korea, Ulsan	0.9	(5.7)	0.2	(1.4)	4.0	(24.4)	0.5	(3.4)	1.3	(7.5)	0.1	(0.7)	0.8	(4.5)	6.2	(38.4)	2.2	(14.0)
Kuwait	0.6	(5.5)	0.1	(1.4)	0.3	(4.1)	0.0	(0.3)	0.4	(5.2)	0.1	(1.0)	0.2	(3.4)	3.2	(38.5)	3.5	(40.5)
Kuwait: Kuwaitis	0.5	(4.4)	0.1	(1.1)	0.4	(4.4)	-	-	0.2	(2.2)	0.1	(1.1)	0.4	(3.9)	4.4	(42.8)	4.2	(40.0)
Kuwait: Non-Kuwaitis	0.7	(7.2)	0.1	(1.8)	0.2	(3.6)	0.0	(0.9)	0.8	(9.0)	0.0	(0.9)	0.1	(2.7)	2.0	(31.5)	2.8	(41.4)
*Malaysia, Penang	0.7	(5.9)	0.2	(1.7)	0.7	(5.6)	0.1	(0.7)	0.6	(4.5)	0.2	(1.7)	0.2	(2.1)	3.1	(24.7)	6.7	(53.1)
*Malaysia, Penang: Chinese	1.1	(7.3)	0.3	(1.8)	0.8	(4.6)	0.1	(0.9)	0.8	(5.0)	0.4	(2.3)	0.3	(1.8)	4.2	(25.6)	8.1	(50.7)
*Malaysia, Penang: Malay	0.1	(2.2)	0.1	(2.2)	0.6	(10.9)	-	-	-	-	-	-	0.2	(4.3)	1.2	(23.9)	3.7	(56.5)
*Malaysia, Penang: Indian	-	-	-	-	0.3	(5.6)	-	-	0.9	(11.1)	-	-	-	-	0.9	(11.1)	6.2	(72.2)
*Philippines, Manila	0.4	(3.9)	0.1	(0.6)	0.6	(5.0)	0.0	(0.2)	0.2	(2.3)	0.1	(0.8)	0.4	(3.7)	2.5	(22.1)	6.8	(61.4)
*Philippines, Rizal	0.3	(3.0)	0.0	(0.6)	0.4	(4.2)	0.0	(0.2)	0.3	(3.5)	0.1	(0.5)	0.3	(3.3)	1.8	(19.6)	6.0	(65.1)
Qatar: Qatari	0.2	(1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	(1.8)	1.5	(10.9)	13.2	(85.5)
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	0.9	(12.0)	0.1	(2.2)	0.7	(9.2)	0.3	(4.8)	0.3	(5.0)	0.1	(2.0)	0.5	(6.8)	2.9	(39.6)	1.3	(18.3)
Thailand, Bangkok	0.7	(7.8)	0.1	(1.0)	0.6	(6.8)	0.1	(1.5)	0.2	(2.7)	0.1	(1.3)	0.3	(3.9)	2.8	(30.7)	4.1	(44.4)
Thailand, Chiang Mai	0.8	(11.2)	0.1	(2.0)	1.1	(15.5)	0.1	(0.7)	0.5	(8.2)	0.1	(1.0)	0.4	(6.7)	2.2	(31.7)	1.6	(22.9)
Thailand, Chonburi	0.9	(8.5)	0.2	(2.0)	0.7	(6.5)	0.2	(2.4)	0.4	(4.4)	0.1	(0.7)	0.2	(2.4)	2.2	(21.8)	5.0	(51.4)
Thailand, Khon Kaen	0.5	(8.4)	0.1	(2.1)	0.3	(5.0)	0.2	(3.4)	0.3	(5.3)	0.1	(1.8)	0.3	(4.5)	1.9	(30.9)	2.4	(38.5)
Thailand, Lampang	0.5	(8.1)	0.5	(4.5)	1.4	(22.1)	0.2	(2.7)	0.6	(7.2)	0.1	(1.8)	0.4	(5.4)	1.8	(26.1)	1.4	(22.1)
*Thailand, Lopburi Province	0.9	(10.2)	0.2	(1.5)	0.8	(8.3)	0.1	(1.0)	0.5	(4.9)	0.1	(1.0)	0.5	(5.9)	2.6	(28.3)	3.6	(39.0)
Thailand, Songkhla	0.2	(3.4)	0.2	(4.3)	0.3	(6.8)	0.1	(0.9)	0.3	(6.0)	0.0	(0.4)	0.3	(7.2)	1.7	(33.6)	1.7	(37.4)
Turkey, Antalya	0.7	(11.7)	0.1	(2.4)	0.6	(10.2)	0.5	(7.5)	0.5	(7.5)	0.2	(2.7)	0.6	(8.1)	1.9	(32.6)	1.1	(17.4)
Turkey, Bursa	1.2	(14.8)	0.3	(3.1)	1.0	(11.8)	0.3	(3.6)	0.4	(5.4)	0.2	(2.5)	0.6	(7.2)	2.5	(28.5)	1.9	(23.2)
Turkey, Edirne	1.4	(16.7)	0.1	(0.7)	1.0	(13.0)	0.6	(6.5)	0.4	(4.3)	0.1	(1.4)	0.5	(5.8)	3.2	(35.5)	1.3	(15.9)
Turkey, Erzurum	0.5	(6.2)	0.5	(6.2)	0.8	(9.9)	0.2	(2.5)	0.2	(2.5)	0.2	(2.5)	0.3	(4.9)	2.2	(29.6)	2.3	(35.8)
Turkey, Eskisehir	0.7	(7.2)	0.4	(3.3)	1.0	(9.4)	0.1	(1.4)	0.7	(7.2)	0.1	(1.4)	1.0	(10.1)	3.1	(30.4)	3.0	(29.3)
Turkey, Izmir	1.1	(11.9)	0.3	(2.8)	0.9	(10.2)	0.2	(2.6)	0.4	(4.8)	0.2	(2.8)	0.9	(9.7)	3.2	(34.8)	1.8	(20.3)
Turkey, Samsun	0.6	(8.5)	0.1	(0.6)	1.1	(15.1)	0.4	(5.0)	0.5	(7.3)	0.2	(2.2)	0.8	(10.4)	2.4	(30.6)	1.5	(20.2)
Turkey, Trabzon	0.9	(12.2)	0.2	(1.8)	1.2	(16.7)	0.3	(5.0)	0.6	(7.2)	0.2	(2.7)	0.7	(7.7)	2.4	(28.8)	1.4	(

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Female (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Europe (contd)																		
*France, Bas-Rhin	3.6	(28.2)	0.6	(2.3)	2.5	(17.5)	0.5	(3.5)	0.9	(6.7)	0.5	(3.8)	1.7	(10.3)	4.6	(26.6)	0.2	(1.0)
*France, Calvados	2.6	(21.5)	0.3	(1.6)	1.8	(15.7)	0.6	(4.9)	1.7	(14.5)	0.9	(5.9)	1.5	(8.7)	3.8	(22.9)	0.5	(4.3)
*France, Doubs	2.5	(21.7)	1.2	(3.5)	2.1	(18.4)	0.7	(5.5)	1.1	(9.3)	0.3	(2.9)	1.9	(11.5)	3.5	(22.8)	0.6	(4.4)
*France, Gironde	3.0	(21.6)	0.4	(1.2)	2.6	(18.4)	0.9	(6.0)	1.1	(7.6)	0.8	(4.4)	1.8	(10.0)	5.3	(27.5)	0.3	(3.3)
*France, Haut-Rhin	2.9	(22.5)	0.5	(1.7)	3.3	(23.2)	0.7	(5.9)	0.9	(6.6)	0.7	(4.3)	1.4	(8.2)	4.0	(24.9)	0.5	(2.9)
*France, Hérault	2.5	(17.1)	0.5	(1.5)	3.2	(22.9)	1.0	(6.9)	0.9	(5.7)	1.0	(5.3)	1.7	(9.7)	4.6	(25.7)	0.8	(5.1)
*France, Isère	3.2	(24.4)	0.5	(1.9)	2.6	(20.5)	0.7	(5.9)	1.0	(7.9)	0.5	(3.1)	1.2	(7.1)	4.4	(28.1)	0.1	(1.2)
*France, Lille-Métropole	3.5	(22.5)	0.4	(1.8)	2.2	(13.4)	1.0	(5.9)	1.2	(6.5)	0.8	(4.1)	1.4	(6.3)	7.2	(34.1)	0.8	(5.3)
*France, Limousin	2.1	(19.8)	0.4	(1.8)	2.7	(23.4)	0.6	(5.3)	0.5	(5.6)	0.6	(3.8)	2.2	(11.5)	3.6	(23.4)	0.6	(5.3)
*France, Loire-Atlantique	2.8	(20.7)	0.4	(1.6)	2.5	(20.7)	0.9	(6.6)	1.4	(10.0)	0.8	(5.0)	1.5	(8.1)	4.5	(25.2)	0.3	(2.2)
*France, Manche	3.5	(28.9)	0.2	(0.7)	1.5	(13.5)	1.1	(8.4)	1.4	(11.0)	0.5	(3.3)	1.1	(6.0)	4.7	(25.2)	0.4	(3.1)
*France, Somme	2.5	(21.4)	0.8	(2.7)	2.3	(17.0)	0.6	(4.7)	1.0	(6.2)	0.3	(2.3)	1.6	(10.3)	4.1	(27.9)	1.0	(7.6)
*France, Tarn	2.3	(19.6)	0.5	(1.6)	2.9	(20.6)	1.4	(9.4)	1.1	(7.8)	1.1	(6.8)	1.6	(8.8)	4.3	(23.8)	0.2	(1.6)
*France, Territoire de Belfort	2.7	(18.4)	0.4	(1.4)	2.5	(21.3)	0.1	(1.4)	1.2	(6.4)	1.2	(8.5)	2.1	(12.1)	4.7	(27.0)	0.5	(3.5)
*France, Vendée	2.4	(18.7)	0.5	(1.5)	3.2	(26.0)	0.7	(4.6)	1.0	(7.5)	0.4	(1.8)	1.5	(9.1)	4.7	(25.6)	0.6	(5.2)
Germany, Bavaria	2.6	(16.9)	0.8	(2.5)	2.6	(17.1)	0.7	(4.5)	1.1	(7.0)	0.4	(2.6)	0.6	(3.5)	4.7	(27.0)	2.3	(18.9)
Germany, Bremen	3.3	(20.1)	0.3	(1.2)	3.8	(21.2)	0.7	(5.2)	1.1	(6.8)	0.6	(3.1)	0.9	(5.0)	5.1	(25.4)	1.7	(12.1)
Germany, Hamburg	2.2	(14.2)	0.8	(2.0)	2.5	(14.5)	0.4	(2.4)	1.0	(5.8)	0.4	(1.8)	0.5	(2.5)	5.5	(27.6)	5.1	(29.2)
Germany, Lower Saxony	3.0	(17.4)	0.5	(1.6)	3.2	(19.0)	0.8	(4.5)	1.2	(6.8)	0.5	(2.6)	0.7	(3.6)	5.4	(27.2)	2.4	(17.5)
Germany, Munich	2.3	(16.6)	0.8	(2.7)	2.3	(16.8)	0.4	(3.3)	0.9	(6.2)	0.4	(2.2)	0.5	(3.2)	4.1	(25.0)	3.0	(24.0)
*Germany, North Rhine-Westphalia	3.0	(17.5)	0.5	(1.4)	2.9	(16.7)	0.7	(4.0)	1.1	(6.1)	0.5	(2.3)	0.7	(3.4)	5.4	(26.4)	3.5	(22.3)
Germany, Rhineland-Palatinate	2.4	(16.2)	0.7	(2.1)	2.8	(17.6)	0.8	(4.8)	1.1	(6.5)	0.4	(2.7)	0.7	(3.8)	4.8	(26.2)	2.5	(20.0)
Germany, Saarland	3.0	(19.4)	0.4	(1.6)	2.9	(18.7)	0.5	(4.0)	1.1	(6.6)	0.4	(2.0)	0.8	(4.3)	4.9	(27.8)	2.1	(15.7)
*Germany, Schleswig-Holstein	3.0	(17.2)	0.8	(1.9)	3.2	(17.9)	0.9	(4.7)	1.2	(6.6)	0.5	(2.4)	0.6	(3.2)	5.5	(27.8)	2.6	(18.3)
Iceland	3.0	(20.9)	0.9	(4.3)	2.7	(17.5)	0.1	(0.4)	1.1	(7.7)	0.0	(0.4)	0.8	(4.3)	5.4	(28.2)	2.3	(16.2)
Ireland	4.2	(24.2)	0.8	(3.1)	2.6	(14.7)	0.9	(4.8)	1.4	(8.1)	0.7	(3.4)	1.0	(4.9)	5.7	(28.4)	1.4	(8.4)
*Italy, Aosta Valley	1.5	(8.9)	-	-	4.4	(29.7)	0.7	(4.4)	1.2	(7.6)	0.9	(4.4)	2.0	(10.1)	3.9	(18.4)	3.3	(16.5)
Italy, Barletta	2.8	(19.9)	0.1	(0.3)	2.6	(15.7)	0.2	(2.1)	1.3	(6.6)	0.5	(2.8)	2.2	(10.5)	6.1	(31.0)	1.7	(11.1)
Italy, Bergamo	3.3	(19.5)	0.3	(1.0)	4.4	(27.1)	0.4	(2.6)	1.3	(7.4)	0.6	(3.5)	1.5	(7.6)	5.0	(26.3)	0.7	(4.9)
Italy, Biella	4.0	(19.8)	0.7	(0.9)	3.3	(18.6)	1.2	(5.3)	1.6	(9.7)	1.5	(5.0)	2.1	(7.7)	7.1	(29.5)	0.6	(3.5)
Italy, Caserta	1.4	(8.3)	0.2	(0.8)	3.5	(20.5)	0.3	(1.7)	0.8	(3.9)	0.4	(1.7)	2.3	(11.6)	6.0	(30.4)	3.4	(21.1)
Italy, Catania, Messina, and Enna	2.3	(14.5)	0.3	(0.9)	4.0	(24.9)	0.3	(2.6)	0.8	(4.9)	0.4	(2.4)	2.1	(11.4)	4.4	(24.2)	2.1	(14.2)
Italy, Como	2.0	(11.9)	0.2	(1.2)	5.4	(30.4)	0.2	(1.5)	1.1	(6.0)	0.9	(4.1)	1.9	(8.8)	5.1	(25.9)	1.6	(10.2)
Italy, Cremona	3.2	(19.7)	0.4	(1.6)	4.7	(23.9)	0.5	(3.3)	2.1	(9.8)	0.4	(2.3)	2.3	(10.2)	5.1	(24.3)	0.8	(4.9)
Italy, Ferrara	3.5	(17.8)	0.4	(0.7)	4.2	(20.7)	1.4	(5.7)	1.8	(7.9)	0.7	(3.1)	2.7	(9.1)	7.8	(31.2)	0.5	(3.9)
Italy, Florence and Prato	3.2	(19.5)	0.6	(1.5)	2.9	(17.3)	0.4	(2.3)	1.7	(8.8)	0.6	(2.3)	2.0	(7.8)	5.9	(28.5)	1.9	(12.0)
Italy, Friuli-Venezia Giulia	2.3	(12.5)	0.1	(0.6)	3.3	(16.5)	0.6	(3.2)	1.3	(6.2)	0.6	(2.4)	1.8	(7.5)	7.3	(28.8)	4.5	(22.3)
Italy, Latina	2.2	(16.0)	0.3	(1.2)	2.8	(18.9)	0.4	(2.5)	1.3	(7.6)	0.1	(0.8)	2.5	(14.8)	4.2	(24.5)	1.7	(13.8)
Italy, Lecco	2.1	(10.8)	-	-	4.4	(21.6)	0.1	(0.7)	1.1	(4.0)	0.6	(2.5)	1.7	(7.6)	5.4	(28.1)	4.0	(24.8)
Italy, Lombardy, South, Pavia	2.9	(16.4)	0.3	(0.8)	3.8	(24.2)	0.7	(3.8)	1.8	(9.5)	1.2	(4.8)	2.1	(8.5)	3.6	(19.4)	2.2	(12.5)
Italy, Mantua	0.9	(3.9)	0.1	(0.9)	3.2	(21.1)	0.1	(1.2)	0.6	(4.5)	0.0	(0.3)	1.1	(5.9)	4.1	(20.2)	7.6	(42.1)
Italy, Milan	3.0	(16.8)	0.5	(1.3)	4.1	(24.2)	0.7	(4.0)	1.3	(7.3)	0.7	(3.1)	1.8	(8.8)	5.6	(26.4)	1.4	(8.1)
Italy, Modena	2.8	(16.6)	0.6	(0.8)	3.9	(22.0)	1.2	(6.0)	1.5	(8.4)	0.5	(3.2)	2.0	(8.8)	7.3	(32.3)	0.3	(1.9)
Italy, Monza	3.0	(17.5)	0.4	(1.3)	3.8	(25.7)	0.6	(3.6)	1.2	(6.7)	0.6	(2.8)	1.8	(9.0)	4.4	(24.1)	1.3	(9.3)
Italy, Naples	2.3	(15.4)	0.1	(0.5)	3.3	(20.3)	0.2	(1.2)	0.6	(3.5)	0.3	(2.2)	2.2	(12.9)	5.3	(31.6)	1.7	(12.7)
Italy, Nuoro	2.7	(18.6)	0.3	(1.5)	2.3	(18.6)	0.9	(6.0)	1.0	(7.0)	0.5	(4.0)	1.5	(10.6)	4.8	(29.6)	0.2	(4.0)
Italy, Palermo	3.1	(17.3)	0.4	(0.9)	3.6	(21.0)	0.5	(2.9)	1.3	(6.2)	0.4	(2.0)	1.7	(8.2)	6.1	(29.9)	1.6	(11.5)
Italy, Parma	2.0	(9.6)	0.6	(0.9)	6.4	(34.8)	0.9	(4.8)	1.7	(8.0)	0.7	(3.1)	4.2	(15.2)	4.6	(20.2)	0.4	(3.5)
Italy, Piacenza	2.6	(17.1)	-	-	4.4	(27.3)	1.0	(7.5)	1.5	(7.8)	0.5	(3.4)	2.1	(10.9)	3.8	(21.8)	0.6	(4.1)
Italy, Ragusa and Caltanissetta	2.2	(12.5)	0.2	(0.6)	3.8	(23.1)	0.6	(3.6)	1.3	(6.2)	0.5	(2.8)	2.5	(13.1)	4.4	(22.0)	2.5	(16.1)
Italy, Reggio Emilia	2.9	(19.7)	0.4	(1.6)	3.4	(22.9)	0.7	(4.3)	1.6	(9.1)	0.7	(4.6)	1.2	(6.0)	5.5	(30.6)	0.2	(1.2)
Italy, Romagna	2.5	(14.3)	0.6	(1.4)	5.0	(27.3)	1.1	(6.0)	1.4	(7.8)	0.5	(2.2)	2.8	(11.4)	6.0	(26.6)	0.4	(3.1)
Italy, Sassari	2.3	(14.3)	0.5	(1.7)	3.3	(23.7)	0.4	(2.2)	1.2	(7.0)	0.3	(2.4)	2.0	(10.9)	5.0	(28.1)	1.0	(9.7)
Italy, Sondrio	3.0	(17.9)	0.3	(1.9)	3.5	(22.6)	0.8	(4.2)	1.1	(5.7)	0.2	(1.4)	2.6	(11.8)	4.0	(23.6)	1.1	(10.8)
Italy, South Tyrol	2.6	(17.0)	0.2	(0.9)	2.6	(18.2)	1.2	(7.2)	1.2	(7.8)	0.5	(2.7)	0.9	(3.6)	8.3	(40.0)	0.3	(2.7)
Italy, Syracuse	1.6	(11.7)	0.2	(0.8)	3.4	(23.2)	0.1	(0.8)	0.8	(4.8)	0.2	(1.3)	2.1	(12.5)	4.6	(26.5)	2.9	(18.6)
Italy, Taranto	2.2	(13.2)	0.3	(0.8)	3.0	(18.0)	0.5	(2.9)	1.1	(5.2)	0.7	(3.1)	1.1	(6.6)	5.8	(30.4)	2.9	(19.9)
Italy, Trento	2.2	(11.3)	0.6	(1.1)	3.8	(21.6)	0.5	(2.4)	1.7	(8.6)	1.0	(4.9)	2.0	(8.9)	7.2	(32.1)	1.8	(9.2)
Italy, Turin	2.8	(14.0)	0.4	(1.0)	2.7	(15.4)	0.6	(3.2)	1.2	(5.9)	0.6	(2.7)	1.2	(5.6)	5.0	(21.9)	6.3	(30.3)
Italy, Umbria	3.5	(20.0)	0.1	(0.4)	3.3	(18.0)	0.8	(4.5)	1.2	(5.8)	0.9	(3.8)	1.6	(7.4)	8.0	(34.0)	0.7	(6.3)
Italy, Varese	2.8	(17.7)	0.3	(0.7)	3.4	(19.5)	0.7	(3.7)	0.7	(4.8)	0.7	(3.2)	1.4	(6.1)	5.7	(28.7)	2.8	(15.6)
Italy, Veneto	1.8	(9.5)	0.2	(0.6)	2.3	(12.5)	0.5	(2.8)	1.2	(5.5)	0.5	(2.3)	1.0	(4.2)	5.2	(21.8)	8.3	(40.9)
Latvia	1.8	(16.4)	0.3	(1.4)	1.6	(14.8)	0.7	(6.9)	0.9	(8.6)	0.5	(4.5)	0.6	(4.8)	4.0	(32.0)	1.1	(10.7)
Lithuania	1.4	(13.2)	0.2	(1.2)	1.7	(15.2)	0.5	(4.3)	0.8	(7.5)	0.4	(3.2)	0.8	(5.8)	5.1	(39.4)	1.0	(10.2)
Malta	2.1	(14.8)	0.3	(1.2)	1.1	(8.0)	0.2	(2.4)	0.6	(4.4)	0.7	(3.6)						

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Colon (C18) - Female (contd)

	C18.0		C18.1		C18.2		C18.3		C18.4		C18.5		C18.6		C18.7		C18.8-9	
	Caecum		Appendix		Ascend.		Hepatic		Transv.		Splenic		Descend.		Sigmoid		Other	
	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)	ASR	(%)
Europe (contd)																		
Spain, Albacete	1.9	(18.0)	0.2	(1.2)	1.2	(12.8)	0.4	(4.1)	0.7	(6.4)	0.6	(4.1)	1.2	(8.1)	4.9	(36.0)	0.6	(9.3)
Spain, Asturias	0.9	(8.0)	0.5	(2.0)	1.7	(14.1)	0.4	(2.7)	0.7	(4.8)	0.5	(3.4)	0.8	(4.1)	5.4	(32.9)	3.7	(28.0)
Spain, Basque Country	2.9	(16.9)	0.6	(1.9)	2.4	(14.8)	1.0	(5.8)	1.2	(6.5)	0.7	(3.4)	1.3	(6.7)	8.0	(37.2)	1.1	(6.8)
Spain, Canary Islands	2.4	(17.8)	0.3	(1.5)	2.1	(14.3)	0.8	(5.3)	1.1	(7.0)	0.7	(4.3)	1.0	(5.7)	6.3	(38.4)	0.7	(5.7)
Spain, Castellón	2.2	(14.2)	0.2	(0.7)	2.2	(14.2)	0.7	(4.6)	0.9	(6.7)	0.5	(2.8)	1.1	(6.0)	5.5	(31.1)	3.0	(19.5)
Spain, Ciudad Real	1.5	(12.4)	0.1	(0.8)	2.6	(17.7)	0.8	(4.8)	0.5	(4.5)	0.2	(2.5)	0.8	(4.0)	4.6	(30.6)	3.1	(22.7)
Spain, Cuenca	3.0	(18.3)	0.3	(2.4)	1.2	(12.2)	0.5	(4.9)	1.5	(9.8)	0.6	(2.4)	0.8	(5.5)	5.0	(39.0)	0.5	(5.5)
Spain, Girona	2.5	(15.4)	0.2	(0.9)	2.9	(15.8)	0.7	(4.4)	1.3	(6.7)	0.6	(2.5)	1.1	(5.1)	6.1	(29.0)	3.6	(20.1)
Spain, Granada	2.4	(18.0)	0.2	(1.2)	1.7	(12.2)	0.7	(4.8)	1.0	(7.5)	0.6	(3.9)	1.1	(6.3)	6.5	(40.2)	0.7	(5.9)
Spain, La Rioja	2.7	(21.2)	0.0	(0.3)	1.8	(10.3)	0.7	(5.5)	1.5	(8.5)	0.5	(3.0)	0.6	(4.5)	7.0	(38.2)	1.0	(8.5)
Spain, Mallorca	2.9	(18.4)	0.4	(1.7)	2.5	(15.1)	0.9	(5.7)	0.9	(5.4)	0.9	(4.1)	1.3	(6.3)	6.3	(33.0)	1.8	(10.3)
Spain, Murcia	2.1	(14.1)	0.2	(0.8)	2.9	(15.8)	0.5	(3.1)	0.9	(4.9)	0.6	(2.7)	1.5	(7.6)	7.2	(32.8)	2.2	(13.0)
Spain, Navarra	1.9	(13.5)	0.1	(0.3)	2.7	(19.5)	1.1	(7.3)	1.0	(5.7)	0.5	(2.6)	1.0	(4.4)	7.5	(40.0)	0.8	(6.8)
Spain, Tarragona	2.2	(11.2)	0.4	(1.5)	3.2	(17.5)	0.6	(3.8)	1.3	(5.6)	0.7	(3.2)	1.1	(4.5)	7.6	(32.6)	4.2	(20.2)
Switzerland, Fribourg	2.9	(23.0)	1.7	(7.5)	1.5	(12.3)	0.4	(5.3)	1.0	(7.5)	0.8	(5.3)	0.4	(3.2)	4.4	(32.1)	0.3	(3.7)
Switzerland, Geneva	2.6	(20.7)	1.8	(4.9)	2.0	(14.6)	0.7	(5.6)	0.8	(6.3)	0.3	(2.0)	1.2	(7.6)	5.7	(33.4)	0.6	(4.9)
Switzerland, Graubünden and Glarus	2.6	(20.2)	1.2	(4.3)	2.1	(17.0)	0.8	(8.0)	0.8	(6.9)	0.5	(3.7)	0.5	(3.7)	5.3	(33.0)	0.2	(3.2)
Switzerland, Neuchâtel	3.4	(24.6)	1.9	(5.8)	2.6	(17.0)	1.0	(6.4)	1.4	(8.8)	0.8	(4.7)	0.8	(4.1)	4.6	(25.1)	0.3	(3.5)
Switzerland, St Gall–Appenzell	2.6	(22.9)	1.8	(7.1)	1.7	(14.3)	0.4	(3.7)	0.8	(6.9)	0.3	(2.7)	0.8	(4.9)	4.9	(34.2)	0.2	(3.4)
Switzerland, Ticino	2.6	(17.8)	1.2	(3.4)	3.8	(25.4)	0.5	(4.2)	1.1	(8.9)	0.4	(2.6)	1.1	(6.5)	5.1	(29.1)	0.2	(2.1)
Switzerland, Valais	2.1	(18.3)	1.0	(4.8)	2.0	(20.4)	0.6	(5.7)	0.6	(6.5)	0.6	(3.9)	0.8	(6.1)	3.9	(33.9)	0.1	(0.4)
Switzerland, Vaud	2.3	(20.7)	1.2	(3.9)	2.4	(20.0)	0.6	(5.7)	1.0	(6.4)	0.3	(2.8)	0.8	(5.1)	4.5	(30.6)	0.5	(4.8)
Switzerland, Zurich	2.4	(19.2)	0.9	(4.2)	2.6	(20.8)	0.6	(4.1)	0.9	(7.4)	0.5	(2.8)	0.7	(5.0)	4.8	(32.1)	0.4	(4.4)
Ukraine	1.5	(14.6)	0.1	(0.4)	1.2	(11.3)	0.7	(6.8)	0.8	(7.3)	0.6	(5.6)	0.7	(5.7)	4.8	(40.7)	0.8	(7.6)
UK	3.7	(24.5)	0.7	(2.5)	2.2	(13.6)	0.7	(4.6)	1.3	(8.3)	0.5	(2.9)	0.7	(4.1)	5.4	(28.9)	1.5	(10.7)
UK, England	3.6	(24.2)	0.7	(2.6)	2.1	(13.8)	0.7	(4.5)	1.3	(8.2)	0.5	(2.9)	0.7	(4.0)	5.3	(29.0)	1.5	(11.0)
UK, England, East	3.8	(25.3)	0.7	(2.4)	2.3	(15.1)	0.8	(5.2)	1.5	(9.2)	0.5	(2.8)	0.8	(4.3)	5.6	(30.0)	0.8	(5.6)
UK, England, East Midlands	3.7	(24.6)	0.9	(2.9)	2.2	(14.3)	0.7	(4.5)	1.2	(7.5)	0.6	(2.9)	0.7	(3.7)	5.7	(31.4)	1.2	(8.3)
UK, England, London	2.9	(21.4)	0.7	(3.0)	1.7	(11.7)	0.6	(4.2)	1.0	(7.3)	0.4	(2.5)	0.6	(3.9)	4.3	(26.3)	2.7	(19.8)
UK, England, North East	3.9	(26.2)	0.6	(2.2)	2.1	(13.2)	0.8	(4.7)	1.3	(8.1)	0.6	(3.5)	0.7	(4.2)	5.2	(28.9)	1.2	(8.9)
UK, England, North West	3.6	(24.0)	0.8	(2.5)	1.9	(11.9)	0.6	(3.9)	1.2	(7.6)	0.5	(2.7)	0.8	(4.3)	5.6	(30.8)	1.7	(12.5)
UK, England, South West	3.9	(24.0)	1.0	(3.0)	2.6	(16.0)	0.7	(4.5)	1.6	(9.3)	0.6	(3.0)	0.8	(4.2)	5.4	(27.2)	1.2	(8.9)
UK, England, South East	3.6	(23.9)	0.7	(2.3)	2.1	(13.2)	0.8	(4.6)	1.3	(8.1)	0.5	(2.7)	0.7	(3.8)	5.2	(27.5)	2.0	(13.9)
UK, England, West Midlands	3.7	(25.1)	0.7	(2.6)	2.4	(15.6)	0.6	(3.9)	1.3	(8.3)	0.4	(2.5)	0.7	(4.0)	5.1	(28.2)	1.4	(9.8)
UK, England, Yorkshire and The Humber	3.5	(24.4)	0.6	(2.2)	1.9	(12.9)	0.7	(4.7)	1.2	(8.4)	0.6	(3.7)	0.7	(3.9)	5.4	(31.5)	1.1	(8.3)
UK, Northern Ireland	4.4	(25.2)	0.9	(3.2)	2.8	(15.6)	1.0	(5.4)	1.6	(8.3)	0.7	(3.3)	1.0	(4.8)	5.5	(25.6)	1.3	(8.5)
UK, Scotland	4.4	(24.3)	0.6	(2.1)	2.4	(13.1)	0.9	(5.1)	1.6	(9.0)	0.7	(3.2)	0.9	(4.2)	6.3	(28.5)	1.9	(10.5)
UK, Wales	4.4	(29.3)	0.5	(1.8)	1.8	(10.8)	0.7	(4.7)	1.6	(8.5)	0.6	(3.2)	0.7	(4.0)	5.7	(30.4)	1.0	(7.4)
Oceania																		
Australia	4.5	(22.0)	1.1	(3.2)	4.0	(19.7)	1.0	(4.8)	2.3	(10.9)	0.7	(3.1)	1.1	(4.6)	6.2	(25.0)	1.1	(6.8)
Australia, Australian Capital Territory	5.6	(23.5)	2.0	(5.8)	4.6	(18.6)	1.3	(5.8)	3.0	(12.5)	1.0	(3.6)	1.0	(4.4)	5.2	(19.9)	1.1	(5.8)
Australia, New South Wales	4.5	(22.7)	1.3	(3.7)	4.0	(19.8)	1.0	(4.7)	2.3	(11.2)	0.7	(3.1)	1.1	(4.5)	5.8	(23.6)	1.2	(6.7)
Australia, Northern Territory	3.8	(18.4)	0.4	(1.9)	2.7	(12.6)	2.1	(9.7)	1.4	(5.8)	0.4	(1.9)	1.5	(8.7)	7.5	(37.9)	0.7	(2.9)
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	4.3	(22.1)	0.3	(1.3)	2.8	(14.3)	1.3	(6.5)	1.5	(6.5)	0.3	(1.3)	1.6	(9.1)	7.0	(36.4)	0.6	(2.6)
Australia, Northern Territory: Indigenous	1.9	(7.7)	0.5	(3.8)	2.5	(7.7)	4.6	(19.2)	0.8	(3.8)	0.8	(3.8)	1.4	(7.7)	10.3	(42.3)	1.2	(3.8)
Australia, Queensland	4.9	(22.1)	0.8	(2.5)	4.0	(18.4)	1.4	(6.3)	2.6	(11.4)	0.9	(3.4)	1.1	(4.3)	6.6	(25.0)	1.2	(6.6)
Australia, South Australia	4.8	(24.9)	0.6	(1.7)	3.9	(19.4)	0.9	(5.0)	2.0	(10.3)	0.6	(3.0)	1.0	(4.6)	6.1	(25.0)	1.2	(6.2)
Australia, Tasmania	6.2	(24.2)	0.4	(1.2)	3.9	(15.1)	1.8	(7.0)	2.5	(9.4)	1.2	(3.6)	0.8	(2.5)	8.7	(27.8)	2.3	(9.4)
Australia, Victoria	4.2	(21.0)	0.8	(2.7)	4.2	(21.4)	0.7	(3.6)	2.2	(10.9)	0.6	(2.5)	1.2	(5.2)	6.2	(25.2)	1.2	(7.5)
Australia, Western Australia	3.7	(18.8)	1.9	(5.8)	3.8	(20.0)	0.8	(4.1)	1.9	(9.6)	0.7	(3.2)	0.9	(4.4)	6.6	(28.9)	0.7	(5.2)
*France, New Caledonia	0.9	(7.7)	0.4	(2.6)	3.8	(28.2)	0.2	(2.6)	1.2	(9.0)	1.4	(9.0)	1.8	(12.8)	3.1	(21.8)	0.7	(6.4)
New Zealand	4.8	(21.7)	0.6	(1.8)	4.8	(21.6)	1.3	(6.1)	2.3	(10.7)	0.7	(3.1)	1.2	(4.7)	6.5	(24.5)	1.1	(5.8)
*New Zealand: Maori	3.1	(17.6)	0.6	(3.8)	2.6	(15.1)	0.6	(3.8)	1.8	(10.1)	0.3	(1.7)	0.6	(3.8)	6.6	(37.8)	1.0	(6.3)
*New Zealand: Pacific Islander	2.1	(16.5)	1.1	(8.9)	1.0	(7.6)	0.6	(5.1)	0.7	(6.3)	0.3	(2.5)	0.7	(6.3)	5.4	(40.5)	0.9	(6.3)
USA, Hawaii	2.5	(17.6)	0.9	(3.7)	3.1	(21.8)	0.4	(2.5)	1.3	(8.2)	0.4	(2.7)	1.0	(6.0)	5.7	(31.9)	0.8	(5.5)
*USA, Hawaii: White	2.8	(19.9)	1.1	(4.4)	3.5	(26.7)	0.3	(2.8)	1.2	(9.2)	0.3	(2.4)	0.7	(4.4)	3.8	(24.7)	0.7	(5.6)
*USA, Hawaii: Japanese	3.3	(19.6)	0.7	(2.0)	4.3	(24.4)	0.6	(3.1)	1.7	(8.7)	0.3	(2.3)	1.2	(5.3)	6.6	(29.3)	1.0	(5.3)
*USA, Hawaii: Chinese	1.6	(17.2)	0.3	(1.7)	1.4	(22.4)	0.1	(1.7)	0.2	(3.4)	0.1	(1.7)	0.8	(5.2)	3.8	(39.7)	0.2	(6.9)
*USA, Hawaii: Hawaiian	1.9	(11.8)	1.2	(5.9)	3.2	(17.1)	0.4	(2.0)	2.2	(11.8)	0.8	(3.9)	1.2	(6.6)	6.1	(32.9)	1.5	(7.9)
*USA, Hawaii: Filipino	2.1	(17.1)	1.3	(6.7)	1.7	(12.2)	0.3	(1.8)	0.8	(4.3)	0.6	(4.3)	1.3	(8.5)	7.2	(42.1)	0.4	(3.0)
*USA, Pacific Islands	0.6	(11.1)	-	-	0.4	(6.7)	-	-	-	-	0.3	(4.4)	0.3	(6.7)	2.9	(46.7)	1.5	(24.4)

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.